COURAGE
The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear?
the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
PSALM 27:1

Coraxe

Pentateuco

E o medo e o terror de vós estarán sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves do ceo, sobre todo o que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar; nas vosas mans son entregados. Xénese 9:2

Despois destas cousas, veu a palabra do Señor a Abram nunha visión, dicindo: Non temas, Abram. Eu son o teu escudo e a túa recompensa, moi grande. Xénese 15:1

E Deus ouviu a voz do rapaz; e o anxo de Deus chamou a Agar dende o ceo, e díxolle: Que che pasa, Agar? Non temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz onde está. Xénese 21:17

E apareceulle o Señor aquela noite, e díxolle: Eu son o Deus do teu pai Abraham. Non temas, porque estou contigo, e te bendicirei e multiplicarei a túa descendencia por mor do meu servo Abraham. Xénese 26:24

E aconteceu que ao terceiro día, estando eles feridos, dous dos fillos de Xacob, Simeón e Leví, irmáns de Dina, colleron cada un a súa espada, e entraron con valentía contra a cidade, e mataron a todos os homes. Xénese 34:25

E el dixo: Paz convosco, non temades. O voso Deus, o Deus do voso pai, deuvos tesouro nos vosos sacos. Eu tiña o voso diñeiro. E trouxolles a Simeón. Xénese 43:23

E dixo: Eu son Deus, o Deus do teu pai. Non temas baixar a Exipto, porque alí farei de ti unha gran nación. Xénese 46:3

E Xosé díxolles: Non temades, porque estou eu no lugar de Deus? Pero vós pensastes mal contra min; pero Deus o converteu en ben, para facer acontecer como hoxe é, para salvar a vida a un pobo numeroso. Agora, polo tanto, non temades; eu vos alimentarei a vós e aos vosos pequenos. E consolounos, e faloulles con bondade. Xénese 50:19-21

E Moisés dixo ao pobo: Non temades; paradevos e vede a salvación que o Señor vos mostrará hoxe. Porque os exipcios que vedes hoxe, non os volveredes ver para sempre. Éxodo 14:13

Quen coma ti, oh Señor, entre os deuses? Quen coma ti, glorioso en santidade, temible en louvanzas, que fai marabillas? O medo e o terror caerán sobre eles; pola grandeza do teu brazo quedarán calados coma unha pedra, ata que pase o teu pobo, oh Señor, ata que pase o pobo que ti compraches. Éxodo 15:11,16

Ademais, escollerás de entre todo o pobo homes capaces, que teman a Deus, homes verdadeiros, que aborrecen a cobiza; e colocarás sobre eles para que sexan xefes de millar, xefes de centenas, xefes de cincuenta e xefes de decenas. Éxodo 18:21

E Moisés dixo ao pobo: Non temades, porque Deus veu para vos probar, e para que o seu temor estea diante de vós, para que non pequedes. Éxodo 20:20

Enviarei o meu medo diante de ti, e destruirei todo o pobo ao que chegues, e farei que todos os teus inimigos che dean as costas. Éxodo 23:27

Temede cada home á súa nai e ao seu pai, e gardade os meus sábados. Eu son o Señor, o voso Deus. Non maldigades ao xordo, nin poredes tropezo diante do cego; temede ao voso Deus. Eu son o Señor. Levantarédesvos diante do canoso, honraredes o rostro do ancián e temeredes ao voso Deus. Eu son o Señor. Levítico 19:3,14,32

Non vos oprimiredes, pois, uns aos outros; senón temeredes ao voso Deus, porque eu son o Señor, o voso Deus. Non lle tomes usura nin aumento; senón temede ao voso Deus, para que o teu irmán viva convosco. Non o dominarás con rigor; senón temeredes ao voso Deus. Levítico 25:17,36,43

Darei paz na terra, e deitaredesvos, e ninguén vos asustará; e eliminarei as bestas malvadas da terra, nin a espada pasará pola vosa terra. Levítico 26:6

E como é a terra, se é abundante ou magra, se hai árbores nela ou non. E sede valentes e traede do froito da terra. Agora era o tempo das primeiras uvas maduras. Números 13:20

Só non vos rebeledes contra o Señor, nin temades á xente da terra, porque eles son o noso pan; a súa defensa se retirou deles, e o Señor está connosco; non os temades. Números 14:9

E o Señor díxolle a Moisés: Non o temas, porque o entreguei nas túas mans, a todo o seu pobo e a súa terra; e farás con el como fixeches con Sihón, rei dos amorreos, que habitaba en Hesbón. Números 21:34

Non faredes acepción de persoas no xuízo; escoitaredes tanto ao pequeno como ao grande; non teredes medo do home, porque o xuízo é de Deus. E a causa que vos pareza demasiado difícil, traémola a min, e eu a escoitarei. Deuteronomio 1:17

Velaquí que o Señor, o teu Deus, puxo a terra diante de ti. Sube e posúea, como che dixo o Señor, o Deus dos teus pais. Non temas nin te desanimes. Entón eu díxenche: Non teñas medo nin teñas medo deles. Deuteronomio 1:21,29

E manda ao pobo, dicindo: Pasaredes pola fronteira dos vosos irmáns, os fillos de Esaú, que habitan en Seir; e terán medo de vós; pois, tede moito coidado con vós mesmos. Hoxe comezarei a poñer o temor e o temor de ti sobre as nacións que están debaixo de todo o ceo, que escoitarán a túa fama e tremerán e estarán angustiados por mor de ti. Deuteronomio 2:4,25

E o Señor díxome: Non lle teñas medo, porque o entregarei na túa man a el, a todo o seu pobo e á súa terra; e farás con el como fixeches con Sihón, rei dos amorreos, que habitaba en Hesbón. Non os teñas medo, porque o Señor, o teu Deus, loitará por vós. Deuteronomio 3:2,22

Especialmente o día en que estiveches diante do Señor, o teu Deus, en Horeb, cando o Señor me dixo: Reúne para min o pobo, e eu fareilles escoitar as miñas palabras, para que aprendan a temerme todos os días que vivan sobre a terra, e para que ensinen aos seus fillos. Deuteronomio 4:10

Oxalá tivesen tal corazón que me temesen e gardasen todos os meus mandamentos sempre, para que lles fose ben a eles e aos seus fillos para sempre! Deuteronomio 5:29

Para que temas o Señor, o teu Deus, gardando todos os seus estatutos e os seus mandamentos que che ordeno, ti, o teu fillo e o fillo do teu fillo, todos os días da túa vida; e para que os teus días sexan prolongados. Temerás o Señor, o teu Deus, e servirásle, e xurarás polo seu nome. E o Señor mandounos cumprir todos estes estatutos, temendo o

Señor, o noso Deus, para o noso ben sempre, para que nos conserve con vida, como hoxe fai. Deuteronomio 6:2,13,24

Non lles teñas medo, senón que lembrarás ben o que o Señor, o teu Deus, fixo a Faraón e a todo Exipto; as grandes tentacións que viron os teus ollos, e os sinais e as marabillas, e a man poderosa e o brazo estendido cos que o Señor, o teu Deus, te sacou de alí; así fará o Señor, o teu Deus, a todos os pobos dos que tes medo. Deuteronomio 7:18-19

Gardarás, polo tanto, os mandamentos do Señor, o teu Deus, para andar polos seus camiños e temelo. Deuteronomio 8:6

E agora, Israel, que che pide o Señor, o teu Deus, senón que temas o Señor, o teu Deus, que andes en todos os seus camiños, que o ames e que sirvas o Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón e con toda a túa alma? Temerás o Señor, o teu Deus; a el servirás, a el apegaráste e xurarás polo seu nome. Deuteronomio 10:12,20

Ninguén poderá resistirvos, porque o Señor, o voso Deus, porá o voso medo e o voso terror sobre toda a terra que pisades, como vos dixo. Deuteronomio 11:25

Andarás tras o Señor, o teu Deus, temeralo, gardarás os seus mandamentos, obedecerás a súa voz, serviráslle e aferraraste a el. Todo Israel oirá, temerá e non volverá facer ningunha maldade coma esta que hai entre vós. Deuteronomio 13:4,11

E comerás diante do Señor, o teu Deus, no lugar que el escolla para poñer alí o seu nome, o décimo do teu gran, do teu viño e do teu aceite, e as primicias das túas vacas e dos teus rabaños; para que aprendas a temer ao Señor, o teu Deus, sempre. Deuteronomio 13:24

E todo o pobo oirá, e temerá, e non fará máis con arrogancia. E estará con el, e lerá nel todos os días da súa vida, para que aprenda a temer ao Señor, o seu Deus, a gardar todas as palabras desta lei e estes estatutos, a cumprilos: Deuteronomio 17:13,19

Cando un profeta fale en nome do Señor, e a cousa non se cumpre nin se cumpre, esa é a cousa que o Señor non dixo, senón que o profeta a dixo con arrogancia; non terás medo del. Deuteronomio 18:22

E os que queden escoitarán, e temerán, e de agora en diante non farán máis ningún mal semellante entre vós. Deuteronomio 19:20

Cando saias á batalla contra os teus inimigos e vexas cabalos, carros e un pobo máis numeroso ca ti, non teñas medo deles, porque o Señor, o teu Deus, está contigo, que te sacou da terra de Exipto. E lles dirá: Escoita, Israel, hoxe achegas á batalla contra os teus inimigos. Non desmayedes os vosos corazóns, non teñas medo, non tremas, nin te espantes por mor deles. E os oficiais falarán máis ao pobo, e preguntarán: Quen hai quen teña medo e sexa apoucado de corazón? Que vaia e volva á súa casa, para que o corazón dos seus irmáns non desmaye, así como o seu corazón. Deuteronomio 20:1,3,8

E todos os pobos da terra verán que o nome do Señor é teu, e terán medo de ti. Se non observas e cumpres todas as palabras desta lei escritas neste libro, temerás este nome glorioso e temible, o Señor, o teu Deus. Deuteronomio 28:10,58

Sé forte e valente; non temas nin teñas medo deles, porque o Señor, o teu Deus, é el quen irá contigo; non te abandonará nin te abandonará. E Moisés chamou a Xosué e díxolle á vista de todo Israel: Sé forte e valente, porque ti irás con este pobo á terra que o Señor xurou aos seus pais que lles daría; e farás que a herden. E o Señor é el quen irá diante de ti; el estará contigo, non te abandonará nin te abandonará; non temas nin te acovardes. E deulle unha orde a Xosué, fillo de Nun, e díxolle: Sé forte e valente, porque ti levarás os fillos de Israel á terra que lles xurei, e eu estarei contigo. Deuteronomio 31:6-8,23

Reúne o pobo, homes e mulleres, nenos e os estranxeiros que están dentro das túas portas, para que oiran e aprendan a temer o Señor, o teu Deus, e manteñan e cumpran todas as palabras desta lei; e para que os seus fillos, que non coñecen nada, oiran e aprendan a temer o Señor, o teu Deus, mentres vivas na terra pola que vas pasar o Xordán para posuíla. Deuteronomio 31:12-13

Historia

Sé forte e valente, porque a este pobo herdarás a terra que lles xurei aos seus pais que lles daría. Sé só forte e moi valente, para que teñas coidado de facer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés che ordenou; non te desvíes dela nin á dereita nin á esquerda, para que prosperes onde queiras que vaias. Non che ordenei eu? Sé forte e valente; non teñas medo nin te acovardes, porque o Señor, o teu Deus, está contigo onde queiras que vaias. Calquera que se rebele contra o teu mandamento e non escoite as túas palabras en todo o que lle mandas, será condenado a morte. Sé só forte e valente. Josué 1:6-7,9,18

E en canto ouvimos estas cousas, os nosos corazóns derretéronse, e ninguén máis tivo coraxe por voso amor; porque o Señor, o voso Deus, é Deus arriba no ceo e abaixo na terra. Josué 2:11

para que todos os pobos da terra coñezan a man do Señor, que é poderosa; para que temades o Señor, o voso Deus, para sempre. Josué 4:24

E o Señor díxolle a Xosué: Non temas nin te acovardes; toma contigo a toda a xente de guerra, levántate e sube a Ai. Mira, entreguei na túa man o rei de Ai, o seu pobo, a súa cidade e a súa terra. Xosué 8:1

E o Señor díxolle a Xosué: Non os temas, porque os entreguei nas túas mans; ningún deles poderá resistirte diante de ti. E Xosué díxolles: Non temas nin te acovardes; sede fortes e valentes, porque así fará o Señor a todos os vosos inimigos contra os que loitades. Xosué 10:8,25

E o Señor díxolle a Xosué: Non teñas medo por eles, porque mañá a estas horas entregareinos a todos mortos diante de Israel; cortarás os seus cabalos e queimarás os seus carros con lume. Xosué 11:6

Sede, pois, moi valentes para gardar e facer todo o que está escrito no libro da lei de Moisés, sen desviarvos del nin á dereita nin á esquerda. Josué 23:6

Agora, pois, temede ao Señor e servídeo con sinceridade e con verdade; apartade os deuses aos que serviron os vosos pais alén do río e en Exipto, e servide ao Señor. Josué 24:14

E eu vos dixen: Eu son o Señor, o voso Deus; non temades os deuses dos amorreos, na cuxa terra habitades; pero non obedecestes a miña voz. E o Señor díxolle: Paz contigo; non temas; non morrerás. Xuíces 6:10,23

Agora, pois, fai saber aos oídos do pobo: «Calquera que teña medo e receo, que volva e marche cedo do monte de Galaad». E volveron do pobo vinte e dous mil, e quedaron dez mil. Xuíces 7:3

E agora, filla miña, non temas; farei contigo todo o que me pidas, porque toda a cidade do meu pobo sabe que es unha muller virtuosa. Rut 3:11

Se temedes o Señor e o servides, obedecedes a súa voz e non vos rebelades contra o mandamento do Señor, entón tanto vós como o rei que reina sobre vós, permaneceredes seguindo o Señor, o voso Deus. E Samuel dixo ao pobo: Non temades; vós fixestes toda esta maldade; mais non vos desviedes de seguir o Señor, senón servide o Señor con todo o voso corazón. Temede só o Señor e servideo con verdade e con todo o voso corazón; porque considerade as grandes cousas que fixo por vós. 1 Samuel 12:14,20,24

E Saúl tiña medo de David, porque o Señor estaba con el e se apartara de Saúl. Polo tanto, cando Saúl viu que se comportaba con moita sabedoría, tivo medo del. E Saúl tivo aínda máis medo de David; e Saúl converteuse en inimigo de David para sempre. 1 Samuel 18:12,15,29

Quédate comigo, non temas, porque o que busca a miña vida busca a túa vida; pero estarás comigo en salvo. 1 Samuel 22:23

E David díxolle: Como non tiveste medo de estender a túa man para destruír o unxido do Señor? 2 Samuel 1:14

E David díxolle: Non temas, porque eu farei o teu favor por mor de Xonatán, teu pai, e devolvereiche todas as terras de Saúl, teu pai; e comerás pan na miña mesa continuamente. 2 Samuel 9:7

Tende moito ánimo, e fagamos o papel de homes polo noso pobo e polas cidades do noso Deus; e que o Señor faga o que lle pareza bo. 2 Samuel 10:12

Absalom deralles esta orde aos seus servos: «Fixádevos en que cando o corazón de Amnón estea alegre polo viño, e eu vos diga: Feride a Amnón, matádeo. Non temades. Non vos ordenei eu? Sede valentes e valentes.» 2 Samuel 13:28

E David pronunciou ao Señor as palabras deste cántico o día en que o Señor o librou da man de todos os seus inimigos e da man de Saúl. E dixo: O Señor é a miña rocha, a miña fortaleza e o meu libertador; o Deus da miña rocha; nel confiarei; el é o meu escudo e o corno da miña salvación, a miña torre alta e o meu refuxio, o meu salvador; ti me salvas da violencia. Invocarei ao Señor, que é digno de ser loado; e serei salvo dos meus inimigos. Cando me rodeaban as ondas da morte, as inundacións dos homes impíos me aterraban; as mágoas do inferno me rodeaban; as trampas da morte preveñábanme; na miña angustia invoquei ao Señor e clamei ao meu Deus; e el ouviu a miña voz desde o seu templo, e o meu clamor entrou nos seus oídos. 2 Samuel 22:1-7

O Deus de Israel dixo, a Rocha de Israel faloume: Quen goberna sobre os homes debe ser xusto, gobernando no temor de Deus. 2 Samuel 23:3

para que te teñan medo todos os días que vivan na terra que lles deches aos nosos pais. Escoita desde o ceo, o lugar da túa morada, e fai todo o que o estranxeiro che invoque; para que todos os pobos da terra coñezan o teu nome, para temerte, como o fai o teu pobo Israel; e para que saiban que esta casa, que eu edifiquei, é chamada polo teu nome. 1 Reis 8:40,43

E Elías díxolle: Non teñas medo; vai e fai como dixeches; pero faime primeiro un pequeno bolo con el e tráemo; e despois faino para ti e para o teu fillo. 1 Reis 17:3

E o anxo do Señor díxolle a Elías: «Baixa con el; non lle teñas medo». E Elías levantouse e baixou con el onde estaba o rei. 2 Reis 1:15

E el respondeu: Non temas, porque son máis os que están connosco que os que están con eles. 2 Reis 6:16

Pero eles tiveron un gran medo e dixeron: Velaquí que dous reis non lle puideron resistir. Como, pois, resistiremos nós? 2 Reis 10:4

Entón un dos sacerdotes que deportaran de Samaria chegou e habitou en Betel, e ensinoulles como debían temer ao Señor. Con quen o Señor fixera unha alianza e lles ordenara, dicindo: Non temeredes outros deuses, nin vos inclinaredes ante eles, nin os serviredes, nin lles ofreceredes sacrificios. Pero ao Señor, que vos sacou da terra de Exipto con gran poder e brazo estendido, a el temeredes, e a el adoraredes, e a el faredes sacrificios. E os estatutos, e as ordenanzas, e a lei, e os mandamentos que el escribiu para vós, gardaredes para cumprilos para sempre; e non temeredes outros deuses. E a alianza que fixen convosco non a esqueceredes, nin temeredes outros deuses. Pero temeredes ao Señor, o voso Deus, e el vos librará da man de todos os vosos inimigos. 2 Reis 17:28,35-39

E Isaías díxolles: Así lle diredes ao voso señor: Así di o Señor: Non teñas medo das palabras que escoitaches, coas que os servos do rei de Asiria me blasfemaron. Velaquí que eu enviarei contra el unha ráfaga, e escoitará un rumor, e volverá á súa terra; e fareino caer pola espada na súa terra. 2 Reis 19:6-7

E Xedalías xuroulles a eles e aos seus homes, e díxolles: Non teñades medo de ser servos dos caldeos; habitade no país e servide ao rei de Babilonia; e todo vos irá ben. 2 Reis 25:24

E a fama de David estendeuse por todas as terras; e o Señor trouxo o temor del sobre todas as nacións. 1 Crónicas 14:17

Temede diante del, toda a terra; o mundo tamén será estable, e non será conmovido. 1 Crónicas 16:30

Tende moito ánimo e comportémonos con valentía polo noso pobo e polas cidades do noso Deus; e que o Señor faga o que lle pareza ben. 1 Crónicas 19:13

Entón prosperarás, se tes coidado de cumprir os estatutos e os xuízos que o Señor lle ordenou a Moisés con respecto a Israel. Sê forte e valente; non temas nin te acobardes. 1 Crónicas 22:13

E David díxolle a Salomón, seu fillo: «Sé forte e valente, e faino; non temas nin te acovardes, porque o Señor Deus, o meu Deus, estará contigo; non te abandonará nin te abandonará ata que remates toda a obra para o servizo da casa do Señor». 1 Crónicas 28:20

para que te teman e anden polos teus camiños mentres vivan na terra que lles deches aos nosos pais. Escoita desde os ceos, desde o lugar da túa morada, e fai todo o que o estranxeiro che invite; para que todos os pobos da terra coñezan o teu nome e te teman, como o teu pobo Israel, e saiban que esta casa que eu edifiquei leva o teu nome. 2 Crónicas 6:31,33

E atacaron todas as cidades arredor de Guerar, porque o medo do Señor os apoderouse deles; e saquearon todas as cidades, porque había nelas moitísimo botín. 2 Crónicas 14:14

E cando Asa ouviu estas palabras e a profecía do profeta Oded, armouse de valor e quitou os ídolos abominables de toda a terra de Xudá e Benxamín, e das cidades que tomara do monte Efraín, e renovou o altar do Señor que estaba diante do pórtico do Señor. 2 Crónicas 15:8

E o medo do Señor caeu sobre todos os reinos das terras que estaban arredor de Xudá, de xeito que non fixeron guerra contra Xosafat. 2 Crónicas 17:10

Polo tanto, agora, que o temor do Señor estea convosco; tede coidado e facédeo, porque non hai iniquidade co Señor, o noso Deus, nin acepción de persoas, nin aceptar agasallos. E ordenoulles, dicindo: Así faredes no temor do Señor, fielmente e con corazón perfecto. E velaquí que Amarías, o sumo sacerdote, está sobre vós en todos os asuntos do Señor; e Zebadías, fillo de Ismael, o príncipe da casa de Xudá, para todos os asuntos do rei; tamén os levitas serán oficiais diante de vós. Actuade con valentía, e o Señor estará cos bens. 2 Crónicas 19:7,9,11

E dixo: «Escoitade, todo Xudá, habitantes de Xerusalén e ti, rei Xosafat: así vos di o Señor: Non teñades medo nin vos acovardades por mor desta gran multitude, porque a batalla non é vosa, senón de Deus». 2 Crónicas 20:15

Non teredes que loitar nesta batalla; poñédevos en pé, parade quietos e vede a salvación do Señor convosco, Xudá e Xerusalén. Non temades nin vos acovardedes; mañá saíde contra eles, porque o Señor estará convosco. E o temor de Deus estaba sobre todos os reinos daqueles países, cando souberon que o Señor loitaba contra os inimigos de Israel. 2 Crónicas 20:17,29

Sede fortes e valentes, non teñades medo nin vos acovardades polo rei de Asiria nin por toda a multitude que está con el; porque hai máis connosco que con el. 2 Crónicas 32:7

Levántate, porque este asunto é teu; nós tamén estaremos contigo. Ten coraxe e faino. Esdras 10:4

Señor, rógoche que o teu oído estea atento á oración do teu servo e á oración dos teus servos que desexan temer o teu nome. Fai prosperar, rógoche, hoxe ao teu servo e concédelle misericordia diante deste home. Porque eu era o copero do rei. Nehemías 1:11

E mirei, e levanteime, e dixen aos nobres, e aos gobernantes, e ao resto do pobo: Non lles teñades medo; lembrade o Señor, que é grande e terrible, e loitade polos vosos irmáns, polos vosos fillos e polas vosas fillas, polas vosas mulleres e polas vosas casas. Nehemías 4:14

Tamén dixen: Non é bo o que facedes. Non deberíades andar no temor do noso Deus, por mor do oprobio dos pagáns, os nosos inimigos? Nehemías 5:9

E en cada provincia e en cada cidade, onde queira que chegaba o mandato e o decreto do rei, os xudeus tiveron alegría e ledicia, festa e día de festa. E moitos do pobo do país convertéronse en xudeus, porque o medo aos xudeus caeu sobre eles. Ester 8:17

Os xudeus reuníronse nas súas cidades, en todas as provincias do rei Asuero, para atacar os que buscaban o seu dano; e ninguén puido resistirlles, porque o medo deles caeu sobre todo o pobo. E todos os gobernadores das provincias, e os tenentes, e os deputados, e os oficiais do rei axudaron os xudeus, porque o medo de Mardoqueo caeu sobre eles. Ester 9:2-3

Poesía

E ao home díxolle: Velaquí o temor do Señor, esa é a sabedoría; e afastarse do mal, a intelixencia. Xob 28:28

Polo tanto, os homes témenlle; non respecta aos sabios de corazón. Xob 37:24

Búrlase do medo, e non se asusta; nin retrocede da espada. Xob 39:22

Non hai ninguén semellante na terra, creado sen medo. Xob 41:33

Servide ao Señor con temor e alegradevos con tremor. Salmo 2:11

Non terei medo de decenas de miles de pobos que se ergueron contra min arredor. Levántate, oh Señor; sálvame, oh meu Deus; porque feriches a todos os meus inimigos na meixela; quebraches os dentes dos impíos. Salmo 3:6-7

Mais eu entrarei na túa casa na multitude da túa misericordia, e con temor ao teu adorarei cara ao teu santo templo. Salmo 5:7

Señor, infórmaos de medo, para que as nacións sepan que non son máis que homes. (Selah) Salmo 9:20

Alí tiveron gran temor, porque Deus está na xeración dos xustos. Salmo 14:5

Aos seus ollos o vil é desprezado, pero honra os que temen ao Señor. O que xura para o seu propio dano e non se muda. Salmo 15:4

O temor do Señor é puro, perdura para sempre: os xuízos do Señor son verdadeiros e xustos en todos eles. Salmo 19:9

Vós que temedes o Señor, loádeo; toda a descendencia de Xacob, glorifícao; e temedeo, toda a descendencia de Israel. A miña loanza será de ti na gran congregación; cumprirei os meus votos diante dos que o temen. Salmo 22:23,25

Si, aínda que ande polo val da sombra da morte, ningún mal temerei, porque ti estás comigo; a túa vara e o teu bastón me consolan. Salmo 23:4

O segredo do Señor está cos que o temen; e el mostraralles a súa alianza. Salmo 25:14

(Salmo de David.) O Señor é a miña luz e a miña salvación; a quen temerei? O Señor é a forza da miña vida; de quen terei medo? Aínda que un exército acampe contra min, o meu corazón non temerá; aínda que a guerra se levante contra min, nisto confiarei. Espera no Señor; ten coraxe, e el fortalecerá o teu corazón. Espera, digo, no Señor. Salmo 27:1,3,14

Que grande é a túa bondade, que gardaches para os que te temen, que fixeches para os que confían en ti, diante dos fillos dos homes! Tende ánimo, e El fortalecerá o voso corazón, todos vós que esperades no Señor. Salmo 31:19,24

Tema o Señor toda a terra, temédeo todos os habitantes do mundo. Velaquí que o ollo do Señor está sobre os que o temen, sobre os que esperan na súa misericordia. Salmo 33:8,18

O anxo do Señor acampa arredor dos que o temen e os libra. Temede o Señor, os seus santos, porque nada lles falta aos que o temen. Vinde, fillos, escoitádeme; eu vos ensinarei o temor do Señor. Salmo 34:7,9,11

Deus é o noso refuxio e a nosa forza, unha axuda inmediata na angustia. Polo tanto, non temeremos, aínda que a terra se remova, e os montes sexan arrastrados ao medio do mar; aínda que as súas augas bramen e se turben, aínda que os montes treman coa súa crecida. Selah. Salmo 46:1-3

Non teñas medo cando alguén se enriquece, cando a gloria da súa casa aumenta; porque cando morra non levará nada, nin a súa gloria descenderá tras del. Salmo 49:16-17

Cando teña medo, en ti confiarei. En Deus loarei a súa palabra, en Deus puxen a miña confianza; non temerei o que a carne me poida facer. En Deus puxen a miña confianza: non temerei o que o home me poida facer. Salmo 56:3-4,11

Décheslles un estandarte aos que te temen, para que sexa alzado por mor da verdade. Selah. Salmo 60:4

Escoita a miña voz, oh Deus, na miña oración: garda a miña vida do medo do inimigo. E todos os homes temerán, e contarán a obra de Deus; porque considerarán sabiamente as súas obras. Salmo 64:1,9

Vinde e escoitade, todos os que temedes a Deus, e eu contarei o que fixo pola miña alma. Salmo 66:16

Deus nos bendiga, e temerano todos os confíns da terra. Salmo 67:7
Temeránte mentres duren o sol e a lúa, por todas as xeracións. Salmo 72:5

Certamente a súa salvación está preto dos que o temen; para que a gloria habite na nosa terra. Salmo 85:9

Ensíname, oh Señor, o teu camiño; andarei na túa verdade; une o meu corazón para temer o teu nome. Salmo 86:11

Quen coñece o poder da túa ira? Segundo o teu medo, así é a túa ira. Salmo 90:11

El libraráche da trampa do cazador e da peste funesta. Cobriráche coas súas plumas e confiarás nas súas ás; a súa verdade será o teu escudo e o teu padal. Non terás medo do terror nocturno, nin da frecha que voa de día, nin da pestilencia que anda na escuridade, nin da devastación que arrasa ao mediodía. Salmo 91:3-6

Adorade o Señor na súa santidade; temede diante del, toda a terra. Salmo 96:9

Así temerán as nacións o nome do Señor, e todos os reis da terra a túa gloria. Salmo 102:15

Pois como o ceo está alto por riba da terra, así é grande a súa misericordia para cos que o temen. Coma un pai se compadece dos seus fillos, así se compadece o Señor dos que o temen. Mais a misericordia do Señor é de eternidade en eternidade para os que o temen, e a súa xustiza para os fillos dos fillos. Salmo 103:11,13,17

Exipto alegrouse cando partiron, porque o medo deles caeu sobre eles. Salmo 105:38

Deulles alimento aos que o temen: lembrarase sempre da súa alianza. O temor do Señor é o principio da sabedoría: bo entendemento teñen todos os que cumpren os seus mandamentos; a súa loanza permanece para sempre. Salmo 111:5,10

Non temerá as malas novas: o seu corazón está firme, confiando no Señor. O seu corazón está firme, non temerá ata que vexa o seu desexo sobre os seus inimigos. Salmo 112:7-8

Os que temen ao Señor, confiade no Señor: el é a súa axuda e o seu escudo. El bendicirá os que temen ao Señor, pequenos e grandes. Salmo 115:11,13

Que digan agora os que temen ao Señor que a súa misericordia dura para sempre. O Señor está do meu lado; non temerei. Que me pode facer o home? Salmo 118:4,6

Mantén a túa palabra para o teu servo, que está dedicado ao teu temor. Aparta o meu oprobio que temo, porque os teus xuízos son bos. Son compañeiro de todos os que te temen e dos que gardan os teus preceptos. Os que te temen alegraranse ao verme, porque esperei na túa palabra. Que se volvan a min os que te temen e os que coñecen os teus testemuños. A miña carne treme por medo a ti, e teño medo dos teus xuízos. Salmo 119:38,39,63,74,79,120

Bendicide o Señor, casa de Leví; vós que temedes o Señor, bendicide o Señor. Salmo 135:20

El cumprirá o desexo dos que o temen; escoitará o seu clamor e salvaráos. Salmo 145:19

O Señor comprace nos que o temen, nos que esperan na súa misericordia. Salmo 147:11

Pero quen me escoita, vivirá seguro e estará en paz sen medo ao mal. Proverbios 1:33

Entón comprenderás o temor do Señor e atoparás o coñecemento de Deus. Proverbios 2:5

Non sexas sabio aos teus propios ollos; teme ao Señor e apártate do mal. Cando te deites, non terás medo; si, deitaraste, e o teu sono será doce. Non teñas medo do medo repentino nin da desolación dos malvados, cando veña. Proverbios 3:7,24-25

O temor do Señor é odiar o mal: odio a soberbia, a arrogancia, o mal camiño e a boca perversa. Proverbios 8:13

O principio da sabedoría é o temor do Señor, e o coñecemento dos santos é a intelixencia. Proverbios 9:10

O temor do Señor prolonga os días, pero os anos dos malvados acurtaranse. Proverbios 10:27

No temor do Señor hai unha forte confianza, e os seus fillos terán refuxio. O temor do Señor é unha fonte de vida, para afastarse das trampas da morte. Proverbios 14:26-27

Mellor é pouco con temor do Señor que grandes tesouros con eles. O temor do Señor é a instrución da sabedoría; e antes da honra está a humildade. Proverbios 15:16,33

Coa misericordia e a verdade expírase a iniquidade, e co temor do Señor afástase o home do mal. Proverbios 16:6

O temor do Señor leva á vida; e quen o ten estará satisfeito; non será visitado polo mal. Proverbios 19:23

Pola humildade e o temor do Señor están as riquezas, a honra e a vida. Proverbios 22:4

Non teñas envexa dos pecadores, senón que te temerás ao Señor todo o día. Proverbios 23:17

Fillo meu, teme ao Señor e ao rei; e non te metas cos que son dados a cambiar. Proverbios 24:21

Os malvados foxen cando ninguén os persegue; pero os xustos son valentes coma un león. Proverbios 28:1

O medo ao home trae unha trampa; pero quen confía no Señor estará a salvo. Proverbios 29:25

Ela non teme á neve pola súa casa, porque toda a súa casa está vestida de escarlata. Proverbios 31:21

Eu sei que todo o que Deus fai será para sempre; nada se lle pode engadir nin quitar; e Deus faino para que os homes teman diante del. Eclesiastés 3:14

Porque na multitude dos soños e nas moitas palabras hai tamén diversas vaidades; pero teme a Deus. Eclesiastés 5:7

Quen coma o sabio? E quen coñece a interpretación dunha cousa? A sabedoría do home fai brillar o seu rostro, e a súa audacia cambia. Aínda que un pecador faga o mal cen veces, e os seus días se prolonguen, con todo, eu sei que lles irá ben aos que temen a Deus, aos que temen diante del. Eclesiastés 8:1,12

Escoitemos a conclusión de todo o asunto: Teme a Deus e garda os seus mandamentos, porque este é todo o deber do home. Eclesiastés 12:13

Profetas

Entra na rocha e escóndete no po, por medo do Señor e pola gloria da súa maxestade. E entrarán nas fendas das rochas e nas covas da terra, por medo do Señor e pola gloria da súa maxestade, cando se levante para tremer terriblemente a terra. Para entrar nas fendas das rochas e nos cumios das rochas escarpadas, por medo do Señor e pola gloria da súa maxestade, cando se levante para tremer terriblemente a terra. Isaías 2:10,19,21

Consultade xuntos, e non dará resultado; falade da palabra, e non se manterá, porque Deus está connosco. Porque o Señor faloume así con man forte, e instruíume que non andase polo camiño deste pobo, dicindo: Non digades confederación a todos aqueles aos que este pobo chama confederación; non temades o seu medo, nin vos asustedes. Santificade ao Señor dos Exércitos; sexa el o voso temor, e sexa el o voso terror. Isaías 8:10-13

Polo tanto, así di o Señor Deus dos Exércitos: Pobo meu que habitas en Sión, non teñas medo do asirio; el feriráte cunha vara e alzará o seu bastón contra ti, como fixo Exipto. Pois dentro de pouco cesará a indignación e a miña ira na súa destrución. Isaías 10:24-25

E o espírito do Señor pousará sobre el, espírito de sabedoría e de intelixencia, espírito de consello e de fortaleza, espírito de coñecemento e de temor do Señor; e farao de rápido entendemento no temor do Señor; e non xulgará segundo o que ve os seus ollos, nin reprenderá segundo o que escoita os seus oídos. Isaías 11:2-3

Velaquí, Deus é a miña salvación; confiarei e non temerei, porque o Señor Xehová é a miña forza e o meu cántico; el tamén se converteu na miña salvación. Isaías 12:2

Señor, ti es o meu Deus; eu te exaltarei, louvarei o teu nome, porque fixeches cousas marabillosas; os teus consellos antigos son fidelidade e verdade. Porque fixeches dunha cidade un montón de ruínas, dunha cidade fortificada, un palacio de estraños, que xa non será cidade, nin se reconstruirá. Por iso, os pobos fortes te glorificarán, a cidade das nacións terribles te temerá. Isaías 25:1-3

Pero cando vexa no medio del os seus fillos, obra das miñas mans, santificarán o meu nome, santificarán o Santo de Xacob e temerán o Deus de Israel. Isaías 29:23

Porque así me falou o Señor: Coma o león e o león novo que ruxen sobre a súa presa, cando unha multitude de pastores é chamada contra el, non terá medo da súa voz nin se humillará polo seu ruído, así baixará o Señor dos Exércitos para loitar polo monte Sión e polo seu outeiro. Isaías 31:4

Sabedoría e coñecemento serán a estabilidade dos teus tempos e a forza da salvación; o temor do Señor é o seu tesouro. Isaías 33:6

Dilles aos de corazón temeroso: Sede fortes, non temades. Velaquí que o voso Deus vén con vinganza, Deus con retribución; virá e vos salvará. Isaías 35:4

E Isaías díxolles: Así lle diredes ao voso señor: Así di o Señor: Non teñas medo das palabras que escoitaches, coas que os servos do rei de Asiria blasfemaron contra min. Velaquí que eu enviarei contra el unha ráfaga, e escoitará un rumor, e volverá á súa terra; e fareino caer pola espada na súa terra. Isaías 37:6-7

Sión, que traes boas novas, sube ao monte alto; Xerusalén, que traes boas novas, alza a túa voz con forza; alzaa, non teñas medo; di ás cidades de Xudá: Velaquí o voso Deus! Isaías 40:9

Cada un axudaba ao seu veciño; e cada un dicía ao seu irmán: Ten bo ánimo. Non temas, porque eu estou contigo; non te desanimes, porque eu son o teu Deus; eu te fortalecerei; si, eu te axudarei; si, eu te sosterei coa man dereita da miña xustiza. Porque eu, o Señor, o teu Deus, sosterei a túa man dereita, dicíndoche: Non temas, eu te axudarei. Non temas, verme de Xacob, e vós, homes de Israel; eu te axudarei, di o Señor; e o teu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 41:6,10,13-14

Mais agora, así di o Señor, que te creou, oh Xacob, e o que te formou, oh Israel: Non temas, porque eu te redimín, chameiche polo teu nome; ti es meu. Non temas, porque eu estou contigo. Traerei a túa descendencia do leste e recolleite do oeste. Isaías 43:1,5

Así di o Señor, que te fixo e formou desde o ventre, o que te axudará: Non temas, Xacob, meu servo, e ti, Xesurún, a quen eu escollei. Non temas nin teñas medo. Non cho dixen e non o anunciei desde aquela? Vós sodes as miñas testemuñas. Hai algún outro deus fóra de min? Non hai ningún outro deus, eu non coñezo ningún. Isaías 44:2,8

Escoitádeme, vós que coñecedes a xustiza, pobo cuxo corazón leva a miña lei; non temades o oprobio dos homes, nin vos asustedes dos seus insultos. Porque a avelaíña os comerá coma roupa, e o verme os comerá coma la; mais a miña xustiza durará para sempre, e a miña salvación de xeración en xeración. Isaías 51:7-8

Eu, eu son o que vos consola. Quen es ti, para que teñas medo do home que vai morrer, e do fillo do home que será feito coma a herba? Isaías 51:12

Non temas, porque non te avergoñarás; nin te avergonces, porque non serás avergonzada; porque esquecerás a vergoña da túa mocidade e non te lembrarás máis do oprobio da túa viuvez. Na xustiza serás afianzado; estarás lonxe da opresión, porque non temerás; e do terror, porque non se achegará a ti. Isaías 54:4,14

E de quen tiveste medo ou tes medo, para que mentiras e non te lembraras de min, nin o gardaches no teu corazón? Non calei eu dende antigo, e ti non me temes? Isaías 57:11

Así temerán o nome do Señor desde o oeste, e a súa gloria desde o nacemento do sol. Cando o inimigo entre coma unha inundación, o Espírito do Señor levantará un estandarte contra el. Isaías 59:19

Non teñas medo deles, porque eu estou contigo para librarte —oráculo do Señor—. Xeremías 1:8

Son erguidos coma a palmeira, pero non falan; hai que levalos, porque non poden andar. Non lles teñas medo, porque non poden facer o mal, nin tampouco teñen dereito a facer o ben. Quen non te temerá, oh Rei das nacións? Porque a ti pertence; porque entre todos os sabios das nacións e en todos os seus reinos, non hai ninguén coma ti. Xeremías 10:5,7

E poñerei sobre elas pastores que as apacentarán; e non terán máis medo, nin se asustarán, nin lles faltará, di o Señor. Xeremías 23:4

Non temas, pois, meu servo Xacob —oráculo do Señor—, nin te acovardes, Israel. Porque eu te salvarei de lonxe e á túa descendencia da terra do teu cativerio. Xacob volverá, descansará, estará en paz e non haberá quen o asuste. Xeremías 30:10

Dareilles un só corazón e un só camiño, para que me teman para sempre, para o seu ben e para o dos seus fillos despois deles. Farei con eles unha alianza eterna, de non afastarme deles para facerlles o ben; porei o meu temor nos seus corazóns, para que non se aparten de min. Xeremías 32:39-40

Pero eu librareite aquel día —oráculo do Señor—, e non serás entregado nas mans dos homes dos que tes medo. Xeremías 39:17

Non teñades medo do rei de Babilonia, de quen tedes medo; non lle teñades medo —oráculo do Señor—, porque eu estou convosco para salvarvos e librarvos da súa man. Xeremías 42:11

Mais ti non temas, meu servo Xacob, nin te desanimes, Israel, porque eu te salvarei de lonxe e á túa descendencia da terra do seu cativerio; e Xacob volverá, e estará en repouso e tranquilidade, e ninguén o asustará. Non temas, meu servo Xacob, di o Señor, porque eu estou contigo; porque farei un fin completo de todas as nacións ás que te botei; pero non farei un fin completo contigo, senón que te corrixirei con medida; pero non te deixarei totalmente impune. Xeremías 46:27-28

E ti, fillo do home, non teñas medo deles, nin teñas medo das súas palabras, aínda que teñas silvas e espiñas contigo, e habites entre escorpións; non teñas medo das súas palabras, nin te asustes ao ver as súas cousas, aínda que sexan unha casa rebelde. Ezequiel 2:6

Coma un diamante máis duro que o sílex fixen a túa fronte; non os temas, nin te asustes do seu aspecto, aínda que sexan unha casa rebelde. Ezequiel 3:9

Así di o Señor Deus: Destruirei os ídolos e farei desaparecer as súas imaxes de Nof; non haberá máis príncipe na terra de Exipto; e porei o medo na terra de Exipto. Ezequiel 30:13

E non serán máis presa das nacións, nin as bestas da terra os devorarán; senón que vivirán seguros, e ninguén os atemorizará. Ezequiel 34:28

Despois diso levarán a súa vergoña e todas as súas transgresións coas que se rebelaron contra min, cando habitaban seguros na súa terra, e ninguén os asustaba. Ezequiel 39:26

Ordeno que en todo dominio do meu reino a xente tremará e temerá diante do Deus de Daniel, porque el é o Deus vivo e firme para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu dominio durará ata o fin. Daniel 6:26

Entón díxome: «Non temas, Daniel, porque desde o primeiro día que te propuxeches comprender e escarmentarte diante do teu Deus, as túas palabras foron escoitadas, e eu vin polas túas palabras». E dixo: «Home moi amado, non temas. Paz contigo. Sé forte, si, sé forte». E cando el falou comigo, eu sentín forzas e dixen: «Que fale o meu señor, porque ti me fortaleciches». Daniel 10:12,19

Despois volverán os fillos de Israel e buscarán o Señor, o seu Deus, e a David, o seu rei; e temerán o Señor e a súa bondade nos últimos días. Oseas 3:5

Non teñas medo, terra; alégrate e regocíxate, porque o Señor fará grandes cousas. Non teñas medo, bestas do campo, porque os pastos do deserto están a medrar, porque a árbore dá o seu froito, a figueira e a vide dan a súa forza. Joel 2:21-22

E el díxolles: Eu son hebreo e temo ao Señor, o Deus do ceo, que fixo o mar e a terra seca. Xonás 1:9

Sentarán cada un debaixo da súa vide e debaixo da súa figueira; e non haberá quen os asuste, porque a boca do Señor dos Exércitos o falou. Miqueas 4:4

Lamberán o po coma unha serpe, sairán das súas covas coma os vermes da terra; terán medo do Señor, o noso Deus, e temerán por ti. Miqueas 7:17

Señor, escoitei as túas palabras e tiven medo. Señor, revive a túa obra no medio dos anos, faino coñecer no medio dos anos; lembra a túa misericordia con ira. Habacuc 3:2

O resto de Israel non cometerá iniquidade, nin dirá mentiras; nin se atopará lingua enganosa na súa boca; porque comerán e deitaranse, e ninguén os atemorizará. Naquel día diráselle a Xerusalén: Non temas; e a Sión: Non deixes que as túas mans sexan flojas. Sofonías 3:13,16

Entón Zorobabel, fillo de Xealtiel, e Xosué, fillo de Xosadec, o sumo sacerdote, e todo o resto do pobo, obedeceron a voz do Señor, o seu Deus, e as palabras do profeta Hageo, tal como o Señor, o seu Deus, o enviara; e o pobo temeu diante do Señor. Hageo 1:12

Segundo a palabra que fixen convosco cando saístes de Exipto, así o meu espírito permanecerá entre vós; non temades. Hageo 2:5

E acontecerá que, así como fostes unha maldición entre as nacións, oh casa de Xudá e casa de Israel, así vos salvarei, e seredes unha bendición. Non temades, senón que as vosas mans sexan fortes. Así tamén pensei nestes días en facer o ben a Xerusalén e á casa de Xudá. Non temades. Zacarías 8:13,15

Un fillo honra ao seu pai, e un servo ao seu amo. Se son eu pai, onde está a miña honra? E se son eu amo, onde está o meu temor?, di o Señor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezades o meu nome. E dicides: En que menosprezamos o teu nome? Malaquías 1:6

A miña alianza con el era de vida e de paz; e déinllos por mor do temor con que me temeu, e tivo medo diante do meu nome. Malaquías 2:5

Mais para vós, os que temedes o meu nome, nacerá o Sol da xustiza, coa cura nas súas ás; e sairedes e creceredes coma becerros de corte. Malaquías 4:2

Evanxeos

Mentres estaba pensando nisto, apareceulle en soños o anxo do Señor, dicindo: Xosé, fillo de David, non temas recibir contigo a María, a túa muller, porque o que ela concibiu é do Espírito Santo. Mateo 1:20

E díxolles: «Por que tedes medo, homes de pouca fe?». Entón levantouse e increpou os ventos e o mar, e houbo unha gran calma. Mateo 8:26

Non os temades, pois, porque non hai nada encuberto que non se revelará, nin agochado que non se coñecerá. E non temades aos que matan o corpo, pero non poden matar a alma; temede máis ben a aquel que pode destruír a alma e o corpo no inferno. Polo tanto, non temades; vós valedes máis ca moitos pardais. Mateo 10:26,28,31

E á cuarta vixilia da noite, Xesús foi cara a eles, camiñando sobre o mar. E cando os discípulos o viron camiñando sobre o mar, turbaronse, dicindo: É un espírito; e berraron de medo. Pero axiña Xesús faloulles, dicindo: Tede ánimo; son eu; non teñades medo. Mateo 14:25-27

Mentres aínda falaba, unha nube brillante cubriunos coa súa sombra. E unha voz da nube dixo: «Este é o meu Fillo amado, no que me complazo; escoitádeo». Ao ouvir isto, os discípulos caeron rostro en terra, cheos de medo. Xesús, achegándose, tocounos e dixo: «Levantadevos e non teñades medo». Mateo 17:5-7

E o anxo respondeu e díxolles ás mulleres: Non teñades medo, porque sei que buscades a Xesús, que foi crucificado. Elas marcharon axiña do sepulcro con medo e gran alegría, e correron a darlles a nova aos seus discípulos. Entón Xesús díxolles: Non teñades medo; ide dicirlles aos meus irmáns que vaian a Galilea, e alí me verán. Mateo 28:5,8,10

E díxolles: Por que tedes tanto medo? Como é que non tedes fe? Marcos 4:40

Mentres el aínda falaba, chegaron uns da casa do xefe da sinagoga, dicindo: «A túa filla morreu. Por que lle dás máis fastidio ao Mestre?». En canto Xesús oíu o que dicían, díxolle ao xefe da sinagoga: «Non teñas medo, só cre». Marcos 5:35-36

Porque todos o viron e se turbaron. E axiña falou con eles e díxolles: «Tendede ánimo; son eu; non teñades medo». Marcos 6:50

Xosé de Arimatea, conselleiro honorable que tamén agardaba o Reino de Deus, chegou e entrou con valentía onde estaba Pilato, e pediu o corpo de Xesús. Marcos 15:43

Pero o anxo díxolle: «Non temas, Zacarías, porque a túa oración foi escoitada; e a túa muller Isabel darache un fillo, e poráslle por nome Xoán». E o anxo díxolle: «Non temas, María, porque atopaches graza ante Deus». Lucas 1:13,30

E o anxo díxolles: Non teñades medo, porque velaquí vos dou boas novas dunha gran alegría, que será para todo o pobo. Lucas 2:10

E o mesmo ocorreu con Santiago e Xoán, fillos de Zebedeo, compañeiros de Simón. E Xesús díxolle a Simón: Non temas; de agora en diante serás pescador de homes. E todos quedaron abraiados, e glorificaban a Deus, e enchíanse de medo, dicindo: Vimos cousas estrañas hoxe. Lucas 5:10,26

E todos se apoderaron do medo, e glorificaban a Deus, dicindo: «Un gran profeta xurdiu entre nós, e Deus visitou o seu pobo». Lucas 7:16

E díxolles: «Onde está a vosa fe?». Eles, cheos de medo, quedaron abraiados, dicindo uns aos outros: «Que tipo de home é este, porque ata lles manda aos ventos e á auga, e eles o obedecen». Lucas 8:25

Pero Xesús, ao ouvilo, respondeulle: «Non temas; cree só, e ela será curada». Lucas 8:50

E dígovos, amigos meus: Non teñades medo dos que matan o corpo e, despois diso, non teñen máis que facer. Pero eu vos amosarei a quen debedes temer: temede a aquel que, despois de matar, ten poder de botar ao inferno. Si, dígovos: temede a el. Pero ata os cabelos da vosa cabeza están todos contados. Polo tanto, non temades; vós valedes máis que moitos pardais. Non temades, pequeno rabaño, porque o voso Pai tivo pracer en darvos o reino. Lucas 12:4-5,7,32

Despois de remar uns vinte e cinco ou trinta estadios, viron a Xesús camiñando sobre o mar e achegándose ao barco, e tiveron medo. Pero el respondeu: «Son eu; non teñades medo». Xoán 6:19-20

Pero, mirade, fala con ousadía, e non lle din nada. Saben os gobernantes de verdade que este é o Cristo? Xoán 7:26

Non temas, filla de Sión; velaquí que vén o teu Rei, montado nun poldro dunha burra. Xoán 12:15

Déixovos a paz, douvos a miña paz. Non vos dou como a dá o mundo. Non se turbe o voso corazón nin teña medo. Xoán 14:27

Actos

E o medo apoderouse de todos, e moitos milagres e sinais eran feitos polos apóstolos. Feitos 2:43

Vendo eles a valentía de Pedro e Xoán, e decatándose de que eran homes sen letras e sen coñecemento, quedaron abraiados, e recoñeceron que estiveran con Xesús. E agora, Señor, mira as súas ameazas, e concede aos teus servos que con toda valentía proclamen a túa palabra. E despois de orar, tremeu o lugar onde estaban reunidos; e todos quedaron cheos do Espírito Santo, e predicaban a palabra de Deus con valentía. Feitos 4:13,29,31

E Ananías, ao oír estas palabras, caeu e expirou, e un gran medo apoderouse de todos os que oíron estas cousas. E un gran medo apoderouse de toda a igrexa e de todos os que oíron estas cousas. Feitos 5:5,11

Bernabé levouno aos apóstolos e contoulles como vira o Señor polo camiño, como lle falara e como predicara con valentía en Damasco en nome de Xesús. Falaba con valentía en nome do Señor Xesús e disputaba cos gregos, pero estes procuraban matalo. Entón as igrexas tiveron paz por toda Xudea, Galilea e Samaria, e eran edificadas, e camiñando no temor do Señor e coa consolación do Espírito Santo, multiplicábanse. Feitos 9:27,29,31

Entón Paulo levantouse e, facendo un xesto coa man, dixo: «Israelitas e vós que temedes a Deus, escoitade». Entón Paulo e Bernabé, falando con descaro, dixeron: «Era necesario que a palabra de Deus fose anunciada primeiro a vós; mais, xa que a rexeitades e vos considerades indignos da vida eterna, volvemos aos xentís. Feitos 13:16,46

Polo tanto, permaneceron moito tempo falando con coraxe no Señor, que daba testemuño da palabra da súa graza e permitía que se fixesen sinais e marabillas polas súas mans. Feitos 14:3

Entón o Señor díxolle a Paulo pola noite por unha visión: Non teñas medo, senón fala e non te calles, porque eu estou contigo e ninguén te atacará para facerche dano, porque teño moito pobo nesta cidade. Feitos 18:9-10

E comezou a falar con franqueza na sinagoga. Cando o escoitaron Aquila e Priscila, levárono consigo e explicáronlle con máis detalle o camiño de Deus. Feitos 18:26

E entrou na sinagoga, e falou con valentía durante tres meses, disputando e persuadendo sobre as cousas relativas ao reino de Deus. E isto foi coñecido por todos os xudeus e gregos que habitaban en Éfeso; e o medo caeu sobre todos eles, e o nome do Señor Xesús era magnificado. Feitos 19:8,17

dicindo: Non temas, Paulo; tes que ser levado ante César; e mira, Deus che deu a todos os que navegan contigo. Feitos 27:24

E de alí, cando os irmáns souberon de nós, viñeron ao noso encontro ata o foro de Apio e as Tres Tabernas; ao velos, Paulo deu grazas a Deus e cobrou ánimo. Feitos 28:15

Epístolas

Pero Isaías é moi descarado, e di: Fun atopado polos que non me buscaban; Manifestáronme aos que non preguntaban por min. Romanos 10:20

Ben, por causa da incredulidade foron cortados, e ti permaneces pola fe. Non te enaltezas, senón teme. Romanos 11:20

Porque os gobernantes non son terror para as boas obras, senón para as malas. Entón, non terás medo do poder? Fai o ben e terás eloxio del. Porque é ministro de Deus para o teu ben. Pero se fas o mal, teme; porque non leva a espada en van; porque é ministro de Deus, un vingador para executar a ira contra o que fai o mal. Polo tanto, paga a todos o que lles corresponde: a quen o tributo é tributo; a quen o imposto é imposto; a quen o medo é medo; a quen a honra é honra. Romanos 13:3-4,7

Non obstante, irmáns, escribínvos con máis ousadía, dalgún xeito, como para vos lembrar pola graza que Deus me deu. Romanos 15:15

Agora, se chega Timoteo, procurade que estea convosco sen medo, porque el traballa na obra do Señor, coma eu tamén. 1 Corintios 16:10

Tendo, polo tanto, estas promesas, amados, purifiquemonos de toda inmundicia da carne e do espírito, perfeccionando a santidade no temor de Deus. Grande é a miña liberdade para falar convosco, grande é o meu orgullo por vós. Estou cheo de consolo, síntome moi alegre en toda a nosa tribulación. 2 Corintios 7:1,4

Eu mesmo, Paulo, vos rogo pola mansedume e a bondade de Cristo, que de cando estou presente son humilde entre vós, pero estando ausente teño coraxe para convosco. Mais vos rogo que non me faga valer estando presente con esa confianza coa que creo ter coraxe contra algúns que nos consideran como se andásemos segundo a carne. 2 Corintios 10:1-2

Falo como para ser reprochado, coma se fósemos febles. Porén, no que alguén sexa ousado (falo como parvo), eu tamén son ousado. 2 Corintios 11:21

En quen temos liberdade e acceso confiadamente pola fe nel. Efesios 3:12

Sometédevos uns aos outros no temor de Deus. Efesios 5:21

Servos, obedecede aos vosos amos segundo a carne, con temor e tremor, na simplicidade do voso corazón, como a Cristo; Efesios 6:5

E por min, para que me sexa dada a palabra, para que poida abrir a miña boca con franqueza, para dar a coñecer o misterio do Evanxeo, polo cal son embaixador en cadeas; para que nel poida falar con franqueza, como debo falar. Efesios 6:19-20

E moitos dos irmáns no Señor, chegando de confianza polas miñas cadeas, teñen moita máis ousadía para predicar a palabra sen medo. Filipenses 1:14

Segundo a miña fervente expectativa e a miña esperanza, que en nada me avergoñarei, senón que con toda valentía, como sempre, así tamén agora Cristo será magnificado no meu corpo, xa sexa por vida ou por morte. Filipenses 1:20

Polo tanto, amados meus, como sempre obedeciches, non só na miña presenza, senón agora moito máis na miña ausencia, traballade na vosa propia salvación con medo e tremor. Filipenses 2:12

Porque os que exerceron ben o cargo de diáconos adquiren para si un bo grao e unha gran valentía na fe que é en Cristo Xesús. 1 Timoteo 3:13

Porque Deus non nos deu un espírito de covardía, senón de poder, de amor e de sabedoría. 2 Timoteo 1:7

Pero mesmo despois de sufrir antes e ser tratados con vergoña, como sabedes, en Filipos, tivemos coraxe no noso Deus para anunciarvos o evanxeo de Deus con moita contención. 1 Tesalonicenses 2:2

Polo tanto, aínda que teño moita ousadía en Cristo para mandarche o que che conveña, con todo, por amor prégote máis, sendo alguén como Paulo, o ancián, e agora tamén prisioneiro por Xesús Cristo. Filemón 1:8-9

Xa que os fillos participan de carne e sangue, el tamén participou do mesmo xeito, para destruír mediante a morte ao que tiña o poder da morte, é dicir, o demo, e liberar os que por medo á morte estaban toda a súa vida suxeitos á escravitude. Hebreos 2:14-15

Acheguémonos, polo tanto, con confianza ao trono da graza, para obter misericordia e atopar graza para o socorro no momento oportuno. Hebreos 4:16

Polo tanto, irmáns, tendo liberdade para entrar no lugar santísimo polo sangue de Xesús, por un camiño novo e vivo, que el nos consagrou a través do veo, é dicir, da súa carne; Hebreos 10:19-20

É terrible caer nas mans do Deus vivo. Hebreos 10:31

Pola fe, Noé, advertido por Deus de cousas que aínda non se vían, movido de medo, preparou unha arca para a salvación da súa casa; pola cal condenou o mundo e converteuse en herdeiro da xustiza que vén pola fe. Pola fe, Moisés, despois de nacer, estivo agochado tres meses polos seus pais, porque viron que era un neno axeitado; e non tiveron medo do mandato do rei. Hebreos 11:7,23

Polo tanto, recibindo un reino que non se pode mover, teñamos graza, pola cal sirvamos a Deus aceptablemente con reverencia e temor piadoso: Hebreos 12:28

Que a vosa vida sexa sen cobiza; e contentádevos co que tedes, porque El dixo: Nunca te deixarei nin te abandonarei. Para que poidamos dicir con confianza: O Señor é a miña axuda, e non temerei o que me faga o home. Hebreos 13:5-6

Honrade a todos os homes. Amade a irmandade. Temede a Deus. Honrade ao rei. Servos, sométedevos aos vosos amos con todo temor; non só aos bos e mansos, senón tamén aos perversos. 1 Pedro 2:17-18

Do mesmo xeito que Sara obedeceu a Abraham, chamándoo Señor, de quen sodes fillas, sempre que fagades o ben e non teñades medo de ningún susto. Pero se sufrides pola xustiza, felices sodes! Non teñades medo do seu terror nin vos turbedes. Pero santificade o Señor Deus nos vosos corazóns e estade sempre dispostos a responder a todo aquel que vos pregunte razón da esperanza que hai en vós, con mansedume e temor. 1 Pedro 3:6,14-15

Nisto se perfecciona o noso amor, para que teñamos confianza no día do xuízo; porque como el é, así somos nós neste mundo. No amor non hai medo; senón que o amor perfecto bota fóra o medo, porque o medo ten castigo. O que teme non é perfecto no amor. 1 Xoán 4:17-18

Revelación

E cando o vin, caín aos seus pés coma morto. E el puxo a súa man dereita sobre min, dicíndome: Non temas; eu son o primeiro e o último. Apocalipse 1:17

Non teñas medo do que has de padecer. Velaquí, o demo vai botar algúns de vós na cadea para seredes probados; e teredes tribulación durante dez días. Sé fiel ata a morte, e eu che darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10

E as nacións estaban airadas, e chegou a túa ira, e o tempo dos mortos, para que sexan xulgados, e para que deas recompensa aos teus servos os profetas, e aos santos, e aos que temen o teu nome, pequenos e grandes; e para que destruas os que destruen a terra. Apocalipse 11:18

Dicindo con voz forte: Temede a Deus e dadelle gloria, porque chegou a hora do seu xuízo; e adorade a aquel que fixo o ceo e a terra, o mar e as fontes das augas. Apocalipse 14:7

Quen non te temerá, Señor, e non glorificará o teu nome? Porque só ti es santo; porque todas as nacións virán e adorarán diante de ti, porque os teus xuízos se manifestaron. Apocalipse 15:4

E unha voz saíu do trono, dicindo: Louvade o noso Deus, todos os seus servos e os que o temedes, pequenos e grandes. Apocalipse 19:5

Apócrifos

Non temas, nai dos fillos, porque eu te escollei a ti, di o Señor. 2 Esdras 2:17

Polo tanto, cando fale, non teñas medo, porque a palabra é do fin, e o fundamento da terra é entendido. 2 Esdras 6:15

Porque a túa voz é escoitada diante do Altísimo; porque o Poderoso viu a túa xustiza, viu tamén a túa castidade, que tiveste desde a túa mocidade. E por iso envioume para mostrarche todas estas cousas e dicirche: Ten ánimo e non temas. 2 Esdras 6:32-33

Cuxo servizo é versado en vento e lume; cuxa palabra é verdadeira e cuxos ditos constantes; cuxo mandamento é forte e cuxa ordenanza é temible; 2 Esdras 8:22

Agora, polo tanto, garda para ti a túa dor e soporta con coraxe o que che aconteceu. E, polo tanto, non temas, non deixes que o teu corazón se asuste, senón entra e contempla a beleza e a grandeza do edificio, tanto como os teus ollos poidan ver. 2 Esdras 10:15,55

Velaquí, fala aos oídos do meu pobo as palabras proféticas que eu porei na túa boca —oráculo do Señor— e fai que sexan escritas en papel, porque son fieis e verdadeiras. Non temas as imaxinacións contra ti, non deixes que a incredulidade dos que falan contra ti te turbe. Porque todos os infieis morrerán na súa infidelidade. 2 Esdras 15:1-4

Velaquí que Deus mesmo é o xuíz; temedeo; afastádevos dos vosos pecados e esquecede as vosas iniquidades para non vos meter máis nelas para sempre; así Deus vos guiará e vos librará de toda angustia. 2 Esdras 16:67

Non teñades medo nin dubidedes, porque Deus é o voso guía, o guía dos que gardan os meus mandamentos e preceptos, di o Señor Deus. Non deixedes que os vosos pecados vos agraven, nin deixedes que as vosas iniquidades se engrandezcan. 2 Esdras 16:75-76

Se tes moito, dá esmola segundo o que che apeteza; se tes pouco, non teñas medo de dar segundo o pouco que tes. E non temas, fillo meu, de que nos empobrezamos; porque tes moita riqueza se temes a Deus, te apartas de todo pecado e fas o que é agradable aos seus ollos. Tobías 4:8,21

E o demo cheirarao, e fuxirá, e nunca máis volverá; pero cando chegues a ela, levantádevos os dous e rezade a Deus, que é misericordioso, que teña piedade de vós e vos salve. Non temades, porque ela está destinada para vós desde o principio; e ti a conservarás, e ela irá convosco. Ademais, supoño que ela che dará fillos. Agora, cando Tobías ouviu estas cousas, amouna, e o seu corazón uniuse a ela. Tobías 6:17

Pero el díxolles: Non temades, porque vos irá ben; pois, louvade a Deus. Tobías 12:17

E tiña cincuenta e oito anos cando perdeu a vista, que lle foi restaurada despois de oito anos; e deu esmolas, e creceu no temor do Señor Deus, e loouno. E todas as nacións converteranse, e temerán verdadeiramente ao Señor Deus, e enterrarán os seus ídolos. Tobías 14:2,6

Entón Ozías díxolles: Irmáns, tede bo ánimo. Aguantemos aínda cinco días, tempo no que o Señor, o noso Deus, nos mostrará a súa misericordia, porque non nos abandonará por completo. Xudit 7:30

Os persas tremeron ante a súa audacia, e os medos intimidáronse ante a súa resistencia. Porque os montes removeranse dos seus alicerces coas augas, as rochas derreteranse coma cera na túa presenza; con todo, ti es misericordioso cos que te temen. E non houbo ninguén que fixese máis medo aos fillos de Israel nos días de Xudita, nin moito tempo despois da súa morte. Xudita 16:10,15,25

Lémbrate, Señor, de darche a coñecer no tempo da nosa aflición e dame coraxe, Rei das nacións e Señor de todo poder. Deus poderoso sobre todos, escoita a voz dos desamparados e líbranos das mans dos malvados e líbrame do meu medo. Engadidos a Ester 14:12,19

Entón o home xusto estará con gran coraxe diante daqueles que o aflixiron e non fixeron caso dos seus traballos. Sabedoría de Salomón 5:1

Porque aquel que é Señor de todo non temerá a ninguén, nin temerá a grandeza de ninguén; porque el fixo o pequeno e o grande, e coida de todos por igual. Sabedoría de Salomón 6:7

Porque cando os homes non cren que tes pleno poder, ti mostras a túa forza, e entre os que a coñecen fas manifesta a súa coraxe. Sabedoría de Salomón 12:17

Porque o medo non é outra cousa que traizoar os socorros que ofrece a razón. Sabedoría de Salomón 17:12

O temor do Señor é honra, gloria, alegría e coroa de xúbilo. O temor do Señor alegra o corazón, dá alegría, ledicia e longa vida. Temer o Señor é o principio da sabedoría, foi creado cos fieis no ventre. Temer o Señor é plenitude de sabedoría e enche os homes dos seus froitos. O temor do Señor é coroa de sabedoría, fai florecer a paz e a saúde perfecta; ambos son dons de Deus, e amplía a alegría dos que o aman. A raíz da sabedoría é temer o Señor, e as súas pólas son longa vida. O temor do Señor espanta os pecados, e onde está presente, aparta a ira. Porque o temor do Señor é sabedoría e instrución, e a fe e a mansedume son o seu deleite. Non desconfíes do temor do Señor cando sexas pobre, e non te achegues a el con corazón dobre. Non te engrandezas, non sexa que caias e traias deshonra sobre a túa alma, e así Deus descubra os teus segredos e te derrube no medio da congregación, porque non chegaches en verdade ao temor do Señor, senón que o teu corazón está cheo de engano. Extractos de Eclesiástico 1

Vós que temedes o Señor, agardade a súa misericordia; e non vos desviedes, para que non caiades. Vós que temedes o Señor, crede nel; e a vosa recompensa non fallará. Vós que temedes o Señor, agardade o ben, a alegría e a misericordia eternas. Olhade as xeracións antigas, e vede: confiou alguén no Señor, e foi avergoñado? Ou permaneceu alguén no seu temor, e foi abandonado? Ou a quen desprezou El, quen o invocou? Eclesiástico 2:7-10

Ai dos corazóns temerosos, das mans flacas e do pecador que anda por dous camiños! Eclesiástico 2:12

Os que temen ao Señor non desobedecerán a súa palabra; e os que o aman gardarán os seus camiños. Os que temen ao Señor buscarán o que lle é bo, o que lle agrada; e os que o aman estarán cheos da lei. Os que temen ao Señor prepararán os seus corazóns e humillarán as súas almas na súa presenza, dicindo: Caeremos nas mans do Señor e non nas mans dos homes; porque como é a súa maxestade, así é a súa misericordia. Eclesiástico 2:15-18

En canto á propiciación, non teñas medo de engadir pecado a pecado: Eclesiástico 5:5

Un amigo fiel é a medicina da vida; e os que temen ao Señor o atoparán. Eclesiástico 6:16

Non busques ser xuíz, sendo incapaz de quitar a iniquidade; non sexa que teñas medo da persoa do poderoso, un tropezo no camiño da túa rectitude. Teme o Señor con toda a túa alma e respecta os seus sacerdotes. Teme o Señor e honra o sacerdote; e dálle a súa parte, como che foi mandado: as primicias, e o sacrificio pola culpa, e a ofrenda dos ombreiros, e o sacrificio da santificación, e as primicias das cousas santas. Eclesiástico 7:6,29,31

E que os xustos coman e beban contigo; e que a túa gloria sexa no temor do Señor. Eclesiástico 9:16

Os que temen ao Señor son unha semente segura, e os que o aman, unha planta honorable; os que non respectan a lei son unha semente deshonrosa; os que transgreden os mandamentos son unha semente enganosa. Entre irmáns, o que é o principal é honorable; así son os que temen ao Señor aos seus ollos. O temor ao Señor vai antes de obter autoridade; pero a rudeza e o orgullo son a perda dela. Sexa rico, nobre ou pobre, a súa gloria é o temor ao Señor. Eclesiástico 10:19-22

O Señor aborrece toda abominación, e os que temen a Deus non a aman. Os seus ollos están sobre os que o temen, e coñece toda obra do home. Eclesiástico 15:13,19

E puxo o temor do home sobre toda carne, e deulle dominio sobre bestas e aves. Eclesiástico 17:4

O sabio temerá todo, e no día do pecado gardarase da tropelía; pero o tolo non gardará o tempo. Eclesiástico 18:27

Se escoitaches unha palabra, que morra contigo; e ten coraxe, non te rebentará. O temor do Señor é o primeiro paso para ser aceptado por El, e a sabedoría obtén o seu amor. O temor do Señor é toda sabedoría; e en toda sabedoría está o cumprimento da lei e o coñecemento da súa omnipotencia. Eclesiástico 19:10,18,20

Quen garda a lei do Señor obtén o seu entendemento; e a perfección do temor do Señor é a sabedoría. Eclesiástico 21:11

Os palis situados nun lugar elevado nunca resistirán o vento: así un corazón temeroso na imaxinación dun tolo non pode resistir ningún medo. Se abriches a boca contra o teu amigo, non temas; porque pode haber reconciliación: agás por reproche, ou orgullo, ou revelación de segredos, ou unha ferida traizoeira; porque por estas cousas todo amigo se marchará. Eclesiástico 22:18,22

E os que queden saberán que non hai nada mellor que o temor do Señor, e que non hai nada máis doce que facer caso dos mandamentos do Señor. Eclesiástico 23:27

Moita experiencia é a coroa dos vellos, e o temor de Deus é a súa gloria. O temor do Señor é o principio do seu amor, e a fe é o principio de apegarse a el. Eclesiástico 25:6,12

Unha boa esposa é unha boa porción, que se lles dará na porción aos que temen ao Señor. Unha muller descarada será considerada coma un can; pero a que ten vergoña temerá ao Señor. Eclesiástico 26:3,25

Se un home non se garda con coidado no temor do Señor, a súa casa será axiña destruída. Eclesiástico 27:3

A súa morte é unha morte mala, a tumba sería mellor ca ela. Non terá dominio sobre os que temen a Deus, nin serán queimados pola súa chama. Eclesiástico 28:21-22

Os que temen ao Señor atoparán xuicio, e a xustiza acenderá coma luz. Eclesiástico 32:16

O espírito dos que temen ao Señor vivirá, porque a súa esperanza está naquel que os salva. Quen teme ao Señor non temerá nin terá medo, porque el é a súa esperanza. Eclesiástico 34:13-14

Ten piedade de nós, Señor Deus de todo, e míranos. Envía o teu medo a todas as nacións que non te buscan. Levanta a túa man contra as nacións estranxeiras, e que vexan o teu poder. Eclesiástico 36:1-3

As riquezas e a forza elevan o corazón, pero o temor do Señor é máis que ambos. Non hai falta no temor do Señor, nin precisa axuda. O temor do Señor é un xardín frutífero, e cóbreo por riba de toda gloria. Eclesiástico 40:26-27

Non temas a sentenza da morte; lembra os que estiveron antes de ti e os que virán despois de ti; porque esta é a sentenza do Señor sobre toda carne. Eclesiástico 41:3

E sacou del un home misericordioso, que atopou graza aos ollos de toda carne, mesmo Moisés, amado por Deus e os homes, cuxa memoria é bendita. Fíxoo semellante aos gloriosos santos e o magnificou, de xeito que os seus inimigos o temeron. Coas súas palabras fixo cesar as marabillas, e fíxoo glorioso aos ollos dos reis, e deulle un mandamento para o seu pobo, e mostroulle parte da súa gloria. Eclesiástico 45:1-3

O terceiro en gloria é Finees, fillo de Eleazar, porque tivo celo no temor do Señor e se levantou con boa coraxe cando o pobo se retirou e fixo a reconciliación por Israel. Eclesiastés 45:23

E por esta causa puxeches o teu temor nos nosos corazóns, coa intención de que invoquemos o teu nome e te loemos no noso cativerio; porque lembramos toda a iniquidade dos nosos antepasados, que pecaron diante de ti. O que envía a luz, e ela vai, chámaa de novo, e ela obéceo con temor. Baruc 3:7,33

Agora veredes en Babilonia deuses de prata, de ouro e de madeira, levados aos ombreiros, que fan temer ás nacións. Polo que se sabe que non son deuses; polo tanto, non os temedes. Nisto saberedes que non son deuses; polo tanto, non os temedes. As mulleres menstruais e as mulleres en período de lactación comen os seus sacrificios; por isto saberedes que non son deuses; non os temedes. Sabendo, polo tanto, que non son deuses, non os temedes. Entón, de ningún xeito nos é manifesto que son deuses; polo tanto, non os temedes. Carta de Xeremías 1: 4,16,23,29,65,69

E agora seguímoste con todo o noso corazón, tememoste e buscamos o teu rostro. Oración de Azarías 1:18

Señor, Deus Todopoderoso dos nosos pais, Abraham, Isaac e Xacob, e da súa xusta descendencia; que fixeches o ceo e a terra, con todo o seu ornamento; que atascas o mar coa palabra do teu mandamento; que pechaches o abismo e o selaches co teu nome terrible e glorioso; a quen todos os homes temen e tremen ante o teu poder; porque a maxestade da túa gloria non se pode soportar, e a túa ira ameaza cara aos pecadores é importable; pero a túa promesa misericordiosa é inconmensurable e insondable; porque ti es o Señor Altísimo, de gran compaixón, longanimidade, moi misericordioso e arrepentido dos males dos homes. Ti, Señor, segundo a túa gran bondade prometiches arrepentimento e perdón aos que pecaron contra ti; e polas túas infinitas misericordias designaches arrepentimento aos pecadores, para que sexan salvos. Ti, polo tanto, Señor, que es o Deus dos xustos, non designaches arrepentimento aos xustos, como a Abraham, Isaac e Xacob, que non pecaron contra ti; mais ti designaches arrepentimento para min, que son un pecador, porque pequei máis ca area do mar. As miñas transgresións, oh Señor, multiplicáronse; as miñas transgresións multiplicáronse, e non son digno de contemplar e ver a altura do ceo pola multitude das miñas iniquidades. Estou dobrado con moitas cadeas de ferro, de xeito que non podo levantar a cabeza nin ter respiro, porque provoquei a túa ira e fixen o mal diante de ti; non fixen a túa vontade, nin gardei os teus mandamentos; establecín abominacións e multipliquei as ofensas. Agora, polo tanto, dobro o xeonllo do meu corazón, implorando a túa graza. Pequei, oh Señor, pequei e recoñezo as miñas iniquidades; polo tanto, humildemente te suplico, perdóame, oh Señor, perdóame e non me destruas coas miñas iniquidades. Non te enfades comigo para sempre, reservándome o mal; nin me condenes ás partes máis baixas da terra. Porque ti es o Deus, mesmo o Deus dos que se arrepinten; e en min mostrarás toda a túa bondade, porque me salvarás, que non son digno, segundo a túa gran misericordia. Polo tanto, te louvarei para sempre, todos os días da miña vida, porque todos os poderes dos ceos te louvan, e túa é a gloria por sempre e para sempre. Amén. Oración de Manasés 1:1

Non temades, pois, as palabras dun home pecador, porque a súa gloria será esterco e vermes. 1 Macabeos 2:62

Nos seus actos foi coma un león, coma unha cría de león que ruxe pola súa presa. Porque perseguiu os malvados, buscounos e queimou os que atormentaban o seu pobo. Polo tanto, os malvados encolléronse por medo a el, e todos os que obraban a iniquidade foron angustiados, porque a salvación prosperou na súa man. Tamén entristeceu a moitos reis e alegrou a Xacob cos seus actos, e a súa memoria é bendita para sempre. 1 Macabeos 3:4-7

Porque a vitoria da batalla non reside na multitude dun exército, senón que a forza vén do ceo. Vén contra nós con moito orgullo e iniquidade para destruírnos a nós, ás nosas mulleres e aos nosos fillos, e para estragarnos. Pero nós loitamos polas nosas vidas e polas nosas leis. Polo tanto, o propio Señor os derrocará diante da nosa presenza; e vós non lles teñades medo. 1 Macabeos 3:19-22

Entón comezou o medo de Xudas e os seus irmáns, e un terror moi grande, a caer sobre as nacións que os rodeaban. 1 Macabeos 3:25

Pero aos que construían casas, ou estaban prometidos, ou estaban plantando viñas, ou eran temerosos, ordenoulles que volvesen, cada un á súa casa, segundo a lei. 1 Macabeos 3:56

Entón Xudas díxolles aos homes que estaban con el: Non temades a súa multitude, nin vos asustedes do seu ataque. Lembrade como os nosos pais foron librados no Mar Vermello, cando o Faraón os perseguiu cun exército. 1 Macabeos 4:8-9

Feito isto, Xudas volveu co seu exército de perseguilos e díxolle ao pobo: «Non cobicedes o botín, xa que hai unha batalla diante de nós. Gorxias e o seu exército están aquí xunto a nós no monte. Pero agora enfrontádevos aos nosos inimigos e vencédeos, e despois disto podedes tomar con valentía o botín». 1 Macabeos 4:16-18

Polo tanto, correu contra el con valentía no medio da batalla, matando á dereita e á esquerda, de xeito que quedaron separados del por ambos os dous bandos. 1 Macabeos 6:45

Que Deus vos teña graza e se lembre da alianza que fixo con Abraham, Isaac e Xacob, os seus fieis servos; e que vos dea a todos un corazón para servilo e facer a súa vontade con coraxe e vontade benintencionada. 2 Macabeos 1:2-3

E a oración era deste xeito: Oh Señor, Señor Deus, Creador de todas as cousas, que es temible e forte, e xusto e misericordioso, e o único e clemente Rei, 2 Macabeos 1:24

Mentres estaba alí presente coa súa garda arredor do tesouro, o Señor dos espíritos e o Príncipe de todo poder provocou unha gran aparición, de xeito que todos os que se atreveron a entrar con el quedaron abraiados polo poder de Deus, desmaiáronse e tiveron moito medo. 2 Macabeos 3:24

Pero eles louvaron ao Señor, que honra milagrosamente o seu propio lugar, porque o templo, que pouco antes estaba cheo de medo e angustia, cando apareceu o Señor Todopoderoso, encheuse de alegría e ledicia. 2 Macabeos 3:30

E deixade un exemplo notable aos que son novos para morrer de boa gana e con coraxe polas leis honorables e santas. E cando dixo estas palabras, inmediatamente foi ao tormento: Os que o guiaron cambiaron a boa vontade, téñenlle un pouco antes en odio, porque os devanditos discursos proviñan, segundo eles, dunha mente desesperada. Pero cando estaba a piques de morrer con azoutes, xemeu e dixo: É manifesto para o Señor, que ten o coñecemento santo, que mentres que eu podería ter sido liberado da morte, agora soporto fortes dores no corpo ao ser golpeado; pero na alma estou ben contento de sufrir estas cousas, porque lle temo. E así morreu este home, deixando a súa morte como exemplo dunha nobre coraxe e un memorial de virtude, non só para os mozos, senón para toda a súa nación. 2 Macabeos 6:28-31

E dixo con valentía: «Estes recibínos do ceo; e polas súas leis desprezoos; e del espero recibilos de novo». De tal xeito que o rei e os que estaban con el quedaron marabillados da coraxe do mozo, xa que non lle importaba en absoluto as dores. Pero a nai era sobre todo marabillosa e digna de honrosa memoria: cando viu os seus sete fillos asasinados no espazo dun día, soportouno con boa valentía, pola esperanza que tiña no Señor. Si, exhortou a cada un deles na súa propia lingua, chea de espíritos valentes; e axitando os seus pensamentos femininos cun estómago viril, díxolles: 2 Macabeos 7:11-12,20-21

Non temas a este torturador, senón, sendo digno dos teus irmáns, acepta a morte para que eu te poida recibir de novo en misericordia cos teus irmáns. 2 Macabeos 7:29

Os que tiveron medo e desconfiaron da xustiza de Deus, fuxiron e escaparon. 2 Macabeos 8:13

Entón, Macabeo reuniu os seus homes, en número de seis mil, e exhortounos a que non se deixasen asustar polo inimigo nin a que temesen a gran multitude de pagáns que viñan contra eles inxustamente, senón a que loitasen con valentía. 2 Macabeos 8:16

Así, cando os envalentonou con estas palabras e os dispuxo a morrer pola lei e polo país, dividiu o seu exército en catro partes; e uniu consigo aos seus propios irmáns, xefes de cada bando, a saber, Simón, Xosé e Xonatán, dándolle a cada un mil cincocentos homes. 2 Macabeos 8:21-22

Pero os que estaban con Macabeo asediaron a fortaleza con valentía durante catro días. Non obstante, ao quinto día, vinte mozos da compañía de Macabeo, inflamados de ira por mor das blasfemias, asaltaron a muralla como homes fortes e, cunha coraxe feroz, mataron a todos os que atoparon. 2 Macabeos 10:33,35

E finalmente encheron o campamento de medo e tumulto, e marcharon con bo éxito. 2 Macabeos 13:16

Porque nos tempos anteriores, cando non se mesturaban cos xentís, fora acusado de xudaísmo e arriscou o seu corpo e a súa vida con toda vehemencia pola relixión dos xudeus. Pero fallando o golpe pola présa, a multitude tamén entrou correndo polas portas, correu con valentía ata a muralla e lanzouse virilmente contra o máis numeroso deles. 2 Macabeos 14:38,43

Polo tanto, exhortou ao seu pobo a non temer a chegada dos pagáns contra eles, senón a lembrar a axuda que noutros tempos recibiran do ceo, e agora a esperar a vitoria e a axuda que lles virían do Todopoderoso. 2 Macabeos 15:8

Así, reconfortados polas palabras de Xudas, que eran moi boas e capaces de animalos á coraxe e animar os corazóns dos mozos, decidiron non acampar, senón atacalos con valentía e tentar o asunto con valentía mediante a loita, porque a cidade, o santuario e o templo estaban en perigo. 2 Macabeos 15:17

Polo tanto, agora tamén, Señor dos ceos, envía un bo anxo diante de nós para que lles cause medo e terror; e que, co poder do teu brazo, sexan aterrados aqueles que veñen contra o teu santo pobo para blasfemar. E rematou así. 2 Macabeos 15:23-24

Enoc

E El respondeu e díxome, e eu oín a súa voz: Non temas, Enoc, home xusto e escriba da xustiza: achégate aquí e escoita a miña voz. Enoc 15:1

Non temades os pecadores, xustos; porque o Señor os entregará de novo nas vosas mans, para que poidades xulgar contra eles segundo os vosos desexos. Enoc 95:3

Polo tanto, non temades, vós que sufristes; porque a curación será a vosa porción, e unha luz brillante vos iluminará, e escoitaredes a voz do descanso desde o ceo. Enoc 96:3

E sobre todos os xustos e santos nomeará gardiáns de entre os santos anxos, para gardalos coma a pupila dun ollo, ata que poña fin a toda maldade e a todo pecado, e aínda que os xustos durman un longo sono, non terán nada que temer. Enoc 100:5

Observade o ceo, fillos do ceo, e toda obra do Altísimo, e temedeo e non fagades mal na súa presenza. Enoc 101:1

Non temades, almas dos xustos, e tede esperanza vós que morrestes na xustiza. Enoc 102:4

E agora non temades, xustos, cando vexades os pecadores fortalecerse e prosperar nos seus camiños; non sexades compañeiros con eles, senón mantédevos lonxe da súa violencia; porque vos converteredes en compañeiros dos exércitos do ceo. Enoc 104:6

Jasher

E Matusalén obrou rectamente aos ollos de Deus, como o ensinara o seu pai Enoc, e así mesmo durante toda a súa vida ensinou aos fillos dos homes sabedoría, coñecemento e temor de Deus, e non se desviou do bo camiño nin á dereita nin á esquerda. Jasher 4:3

E díxolles: Non temades nin vos asustedes, porque todos os nosos inimigos serán entregados nas nosas mans, e podedes facer con eles o que queirades. Jasher 7:36

E o rei veu e sentou diante de Sarai, e velaquí un anxo do Señor estaba sobre eles, e apareceu a Sarai e díxolle: Non temas, porque o Señor escoitou a túa oración. Jasher 15:20

Naquel tempo, o Señor apareceu de novo a Abram en Hebrón e díxolle: Non temas, a túa recompensa é moi grande diante de min, porque non te abandonarei ata que te multiplique e te bendiga e faga a túa descendencia coma as estrelas do ceo, que non se poden medir nin numerar. Darei á túa descendencia todas estas terras que ves cos teus ollos, e a elas dareilles por herdanza para sempre. Só sé forte e non temas, anda diante de min e sé perfecto. Jasher 16:20-21

E un anxo do Señor atopouna no lugar onde fuxira, xunto a un pozo, e díxolle: Non temas, porque multiplicarei a túa descendencia, porque darás a luz un fillo e chamaráslle Ismael. Agora, volve a Sarai, a túa señora, e sométete ás súas mans. Jasher 16:34

E o Señor díxolle a Satán: «Tiveches en conta o meu servo Abraham? Non hai ninguén coma el na terra, home perfecto e recto diante de min, temendo a Deus e evitando o mal. Xuro que vivo, se lle dixese: «Fai subir diante de min a Isaac, o teu fillo», non mo negaría; moito máis se lle dixese que ofrecese diante de min un holocausto do seu rabaño ou das súas vacas. Jasher 22:54

Naquel tempo apareceu o Señor a Abraham e chamouno dende o ceo, e díxolle: Non estendas a túa man sobre o rapaz nin lle fagas nada, porque agora sei que temes a Deus ao facer isto e ao non negarme o teu fillo, o teu único fillo. Jasher 23:69

E non xurdiu home que temese a Deus coma Abraham, porque temera ao seu Deus desde a súa mocidade, e servira ao Señor, e andara en tódolos seus camiños durante a súa vida, desde a súa infancia ata o día da súa morte. Jasher 26:34

E o medo e o terror de Xacob caeron sobre o seu irmán Esaú, porque Esaú tiña moito medo de Xacob polo que os anxos de Deus lle fixeran a Esaú, e a ira de Esaú contra Xacob converteuse en bondade. E cando Esaú viu a Xacob correndo cara a el, tamén correu cara a el e abrazouno, e botouse ao seu pescozo, e bicárono e choraron. E Deus puxo medo e bondade cara a Xacob nos corazóns dos homes que viñeran con Esaú, e tamén bicárono e abrazárono. E tamén Elifaz, fillo de Esaú, cos seus catro irmáns, fillos de Esaú, chorou con Xacob, e bicárono e abrazárono, porque o medo de Xacob caera sobre todos eles. Jasher 32:55-58

Agora tranquilízate con eles e desbota os teus medos, pero confía no Señor, o noso Deus, e rógalle que nos axude e nos libre, e que entregue os nosos inimigos nas nosas mans. E Xudá dixo a Simeón e Leví, e a todos os seus irmáns: Fortalecedevos e sed fillos de valor, porque o Señor, o noso Deus, está connosco; non os temades. Jasher 34:56,59

E o Señor escoitou as oracións de Isaac e Xacob, e encheu os corazóns de todos os conselleiros destes reis de gran medo e terror, que exclamaron unanimemente: Estades tolos hoxe, ou non hai entendemento en vós, para loitar contra os hebreos, e por que vos deleitaredes na vosa propia destrución hoxe? Velaquí que dous deles chegaron á cidade de Xequem sen medo nin terror, e mataron a todos os habitantes da cidade, de xeito que ninguén se lles levantou, e como poderedes loitar con todos eles? E os reis viráronse e abstivéronse dos fillos de Xacob, porque non se atrevían a achegarse a eles para facerlles a guerra, porque lles tiñan moito medo, e os seus corazóns derretéronse dentro deles polo medo que lles tiñan. Jasher 35:2-3,23

E o medo e o terror apoderáronse dos seus corazóns por mor dos fillos de Xacob, e tiveron un medo terrible deles, e retiráronse e fuxiron diante deles á cidade, e os fillos de Xacob perseguíronos ata a porta da cidade, e atopáronos na cidade. E uns oitenta homes e mulleres subiron aínda a muralla desde a cidade e todos rodearon Xudá, e o Señor imprimiu o medo de Xudá nos seus corazóns, de xeito que non puideron achegarse a el. E este home poderoso despois de golpear a Xudá fuxiu para salvar a súa vida, polo medo de Xudá, e os seus pés esvararon na muralla e caeu entre os fillos de Xacob que estaban debaixo da muralla, e os fillos de Xacob golpeárono e matárono. Jasher 39:8,35,39

E todos os habitantes das cidades dos cananeos e todos os que estaban do outro lado do Xordán tiveron moito medo dos fillos de Xacob, porque dixeron: Velaquí que nos farán o mesmo que se lles fixo a esas cidades; porque quen poderá resistir a súa poderosa forza? Jasher 40:10

Agora, fillo meu, Xosé, fillo meu, espera no Señor e espérao, e non temas, porque o Señor está contigo; el libraráche de toda angustia. Levántate, fillo meu, baixa a Exipto cos teus señores e non temas, porque o Señor está contigo, fillo meu. E ela continuou falando estas palabras a Xosé, e ela quedou quieta. Jasher 42:39-40

Agora, fillo meu, ensina aos teus fillos e aos fillos dos teus fillos a temer ao Señor e a ir polo bo camiño que agradará ao Señor, o teu Deus, porque se gardas os camiños do Señor e os seus estatutos, o Señor tamén manterá contigo o seu pacto con Abraham e farache ben a ti e á túa descendencia todos os días. Jasher 47:8

Non viches os asuntos do goberno de Exipto regulados por el, sen consultar ao Faraón, o seu señor; non viches o temor e o temor que imprimiu a todos os exipcios. Jasher 52:16

E ao mediodía Xosé mandou chamar os homes para que viñesen diante del con Benxamín, e os homes informaron ao administrador da casa de Xosé sobre o diñeiro que devolveran nos seus sacos, e el díxolles: Irávos ben, non temades. E trouxolles o seu irmán Simeón. Jasher 53:4

E Xudá díxolle a Xosé: «Certamente convén que ti e o teu pobo me temades; polo Señor que vive, se desenvaino a miña espada unha vez, non a volverei envaiñar ata que hoxe mate a todo Exipto; e empezarei contigo e rematarei co faraón, o teu señor». Jasher 54:10

E Xudá, vendo algúns dos seus irmáns aterrorizados, díxolles: Por que tedes medo mentres a graza de Deus está connosco? E cando Xudá viu todo o pobo de Exipto rodeándoos por orde de Xosé para aterrorizalos, só Xosé lles ordenou, dicindo: Non toquedes a ningún deles. Jasher 54:42

Velaquí que a palabra do Señor chegou a el, dicindo: Baixa a Exipto con toda a túa familia e quédate alí; non temas baixar a Exipto, porque alí fareite de ti unha gran nación. E Xacob dixo para si: Irei ver se o meu fillo aínda ten temor do seu Deus no seu corazón, entre todos os habitantes de Exipto. E o Señor díxolle a Xacob: Non temas por Xosé, porque aínda mantén a súa integridade para servirme, como che pareza ben. E Xacob alegrouse moito polo seu fillo. Jasher 55:2-4

E para coñecer os sinais e os poderosos prodixios que o Señor faría en Exipto por mor do seu pobo Israel, para que os fillos de Israel temesen o Señor Deus dos seus antepasados e andasen en todos os seus camiños, eles e a súa descendencia despois deles, todos os días. Jasher 63:8

E o Señor puxo unha gran consternación no campamento dos reis, de xeito que o medo dos fillos de Israel caeu sobre eles. E todos os homes de Exipto viron o mal que os fillos de Israel lles fixeran, e todo Exipto temeu moito aos fillos de Israel, porque viran o seu gran poder, e que ningún deles caera. Jasher 64:36,49

Mais as parteiras temían a Deus e non escoitaron ao rei de Exipto nin ás súas palabras. E cando as mulleres hebreas lle daban a luz á parteira un fillo ou unha filla, entón a parteira facía todo o necesario polo neno e deixábao vivir; así facían as parteiras todos os días. Jasher 66:27

E Moisés temeu ao Señor Deus dos seus pais, de xeito que non se achegaba a ela, nin volvía os seus ollos cara a ela. E Moisés temeu ao Señor o seu Deus toda a súa vida, e Moisés camiñou diante do Señor con verdade, con todo o seu corazón e alma, non se desviou do camiño recto en todos os días da súa vida; non se desviou do camiño nin á dereita nin á esquerda, polo que andaran Abraham, Isaac e Xacob. Jasher 73:32,37

E todos os fillos de Cux tiveron medo de estender a man contra Moisés, porque o Señor estaba con Moisés, e os fillos de Cux lembráronse do xuramento que lle fixeran a Moisés, polo que non lle fixeron ningún dano. Jasher 76:10

E Moisés díxolle a Faraón: Velaquí, aínda que es o primoxénito da túa nai, non temas, porque non morrerás. Porque o Señor mandou que vivas, para mostrarche o seu gran poder e o seu forte brazo estendido. Jasher 80:57

E Moisés díxolles: Non temades, estade quietos e vede a salvación que o Señor operará hoxe para vós. A segunda división era dos fillos de Zebulón, Benxamín e Naftalí, e decidiron volver a Exipto cos exipcios. E Moisés díxolles: Non temades, porque como vistes os exipcios hoxe, así non os veredes máis para sempre. A terceira división era dos fillos de Xudá e Xosé, e decidiron ir ao encontro dos exipcios para loitar con eles. E Moisés díxolles: Estade nos vosos lugares, porque o Señor loitará por vós, e vós permaneceredes en silencio. E a cuarta división era dos fillos de Leví, Gad e Aser, e decidiron ir ao medio dos exipcios para confundilos, e Moisés díxolles: Permanecede nos vosos lugares e non temades, só invocade ao Señor para que vos salve das súas mans. Jasher 81:28-33

Naquel tempo, o Señor díxolles aos fillos de Israel: Non lle teñades medo, porque o entreguei na vosa man a el, a todo o seu pobo e a toda a súa terra; farás con el como fixeches con Sihón. Jasher 85:26

E o Señor ordenou a Xosué, fillo de Nun, e díxolle: Sé forte e valente, porque ti levarás os fillos de Israel á terra que xurei darlles, e eu estarei contigo. E Moisés díxolle a Xosué: Sé forte e valente, porque ti farás que os fillos de Israel herden a terra, e o Señor estará contigo, non te abandonará nin te desamparará; non teñas medo nin te desanimes. Jasher 87:3-4

Ninguén se erguerá contra ti todos os días da túa vida; como estiven con Moisés, así estarei contigo, só sé forte e valente para cumprir toda a lei que Moisés che mandou, non te desvíes do camiño nin á dereita nin á esquerda, para que prosperes en todo o que fagas. E ao cabo de sete días viñeron a Xosué ao campamento e dixéronlle: O Señor entregou toda a terra nas nosas mans, e os seus habitantes están derretidos de medo por mor de nós. E o Señor díxolle a Xosué: Non temas nin te acovardes, velaquí que entreguei nas túas mans a Ai, o seu rei e o seu pobo, e farás con eles como fixeches con Xerusalén e o seu rei, só o seu botín e o seu gando tomaredes como presa para vós; tende unha emboscada contra a cidade detrás dela. Jasher 88:4,8,38

E o Señor díxolle a Xosué: Non lles teñas medo, porque mañá a estas horas entregareinos a todos mortos diante de ti; cortarás os seus cabalos e queimarás os seus carros con lume. Jasher 89:42

Fortalecedevos, e que os corazóns de todos vós que confiades no Señor sexan de bo ánimo. Fin. Jasher 91:17

Xubileos

E vós, medrádevos e multiplicádevos sobre a terra, e facédevos moitos nela, e sede unha bendición para ela. Inspirarei o temor e o terror de vós en todo o que hai na terra e no mar. Xubileos 6:5

E eu serei Deus para ti, para o teu fillo, para o fillo do teu neto e para toda a túa descendencia. Non temas, desde agora e para todas as xeracións da terra eu son o teu Deus. Xubileos 12:24

Despois destas cousas, no cuarto ano desta semana, na lúa nova do terceiro mes, veu a palabra do Señor a Abram nun soño, dicíndolle: Non temas, Abram; eu son o teu defensor, e a túa recompensa será moi grande. Xubileos 14:1

E eu díxenlle: Non estendas a túa man sobre o rapaz, nin lle fagas nada; porque agora demostrei que temes ao Señor e non me negaches o teu fillo, o teu primoxénito. Xubileos 18:11

Non temas, fillo meu Xacob, nin te desanimes, fillo de Abraham. Que o Deus Altísimo te garde da destrución e te libre de todos os camiños do erro. Xubileus 22:23

E o Señor aparecéuselle aquela noite, na lúa nova do primeiro mes, e díxolle: "Eu son o Deus do teu pai Abraham; non temas, porque estou contigo, e te bendicirei e multiplicarei a túa descendencia como a area da terra, por amor do meu servo Abraham". Xubileos 24:22

Non temas, nai; ten a certeza de que farei a túa vontade e andarei en rectitude, e non corromperei os meus camiños para sempre. Xubileos 25:10

Non temas por el, irmá miña, porque el vai polo camiño recto e é un home perfecto; e é fiel e non perecerá. Non chores. Xubileos 27:17

E a Xudá díxolle: Que o Señor che dea forza e poder para pisotear a todos os que te odian. Serás príncipe, ti e un dos teus fillos, sobre os fillos de Xacob. Que o teu nome e o nome dos teus fillos saian e percorran toda terra e rexión. Entón temerán as nacións diante da túa cara e tremerán todas as nacións. Xubileos 31:18

Non temas, porque como o viches e o liches, así será todo; e escribe todo como viches e liches. Xubileos 32:24

E non teñas medo por mor de Xacob, porque o gardián de Xacob é grande, poderoso, honrado e máis loado que o gardián de Esaú. Xubileus 35:17

E agora fareivos xurar un gran xuramento -porque non hai xuramento maior que o nome glorioso, honrado, grande, espléndido, marabilloso e poderoso, que creou os ceos e a terra e todas as cousas xuntas- de que o temeredes e o adoraredes. Xubileos 36:7

E o día dezaseis aparecéuselle o Señor e díxolle: «Xacob, Xacob». E el respondeu: «Aquí estou». E díxolle: «Eu son o Deus dos teus pais, o Deus de Abraham e de Isaac. Non temas baixar a Exipto, porque alí farei de ti unha gran nación. Baixarei contigo e fareite subir (de novo), e nesta terra serás enterrado, e Xosé porá as súas mans sobre os teus ollos». Xubileos 44:5

Libros perdidos da Biblia

Non teñas medo, Xoaquín, nin te turbes ao verme, porque son un anxo do Señor enviado por el a ti, para informarche de que as túas oracións son escoitadas e as túas esmolas ascenden á vista de Deus. Evanxeo do Nacemento de María 2:3

Despois, o anxo apareceulle a Ana, a súa muller, dicíndolle: Non temas, nin penses que o que ves é un espírito. Porque eu son o anxo que ofreceu as túas oracións e esmolas ante Deus, e agora son enviado a ti para informarche de que che nacerá unha filla, que se chamará María, e será bendita sobre todas as mulleres. Evanxeo do nacemento de María 3:1-2

E o Espírito do Señor repousará sobre el, o Espírito de Sabedoría e de Entendemento, o Espírito de Consello e de Forza, o Espírito de Coñecemento e de Piedade, e o Espírito do temor do Señor o encherá. O Evanxeo do Nacemento de María 5:15

Mais mentres meditaba nestas cousas, velaquí que o anxo do Señor aparecéuselle nos seus sonos e díxolle: Xosé, fillo de David, non temas; non queiras ter ningunha sospeita de que a Virxe sexa culpable de fornicación, nin pensar nada malo dela, nin teñas medo de tomala por esposa; porque o que foi xerado nela e agora angustia a túa mente, non é obra do home, senón do Espírito Santo. Evanxeo do Nacemento de María 8:8-10

Entón o sumo sacerdote respondeu: Xosé, teme o Señor, o teu Deus, e lembra como Deus tratou con Datán, Coré e Abiram, como a terra se abriu e os tragou por mor da súa contradición. Agora, polo tanto, Xosé, teme a Deus, para que non aconteza cousas semellantes na túa familia. Protevanxeo 8:14-15

E velaquí que o anxo do Señor apareceu xunto a ela e díxolle: Non temas, María, porque atopaches graza aos ollos de Deus. Protevanxeo 9:9

Non teñas medo de tomar contigo a esa moza, porque o que está dentro dela é do Espírito Santo; e dará a luz un fillo, e chamarásllle Xesús, porque el salvará o seu pobo dos seus pecados. Protevanxeo 10:18-19

A nai díxolle: Non teñas medo, filla; déixao en paz ata que se achegue máis a ti! Entón móstralle o pano que nos deu a Señora María, e veremos o que acontece. 1º Evanxeo da Infancia de Xesucristo 13:15

Xesús díxolle: Non temas nin te deixes abatir; 1º Evanxeo da infancia de Xesucristo 16:12

E escoitamos un anxo dicíndolles ás mulleres no sepulcro de Xesús: Non teñades medo; sei que buscades a Xesús, que foi crucificado; resucitou, como predixo. Evanxeo de Nicodemo 10:5

Pero Xesús, agarrándome da man, levantoume do chan, e o orballo caeu sobre min; pero el, limpándome a cara, bicoume e díxome: Non temas, Xosé; mírame, porque son eu. Evanxeo de Nicodemo 11:21

Quen es, pois, ti, que con tanta coraxe entras nas nosas moradas e non só non tes medo de ameazarnos cos maiores castigos, senón que tamén te esforzas por rescatar a todos os demais das cadeas nas que os temos? Evanxeo de Nicodemo 17:11

Entón o profeta David exclamou con valentía e dixo: Cantade ao Señor un cántico novo, porque fixo cousas marabillosas; a súa man dereita e o seu santo brazo déronlle a vitoria. Evanxeo de Nicodemo 19:13

Polo tanto, amados meus, como xa ouvistes da chegada do Señor, pensade e obrade con temor, e iso será para vós vida eterna. Epístola de Paulo aos Laodiceos 1:10

Por iso, Deus enviou o seu Fillo Xesucristo, a quen eu predico e en quen instruo aos homes para que depositen as súas esperanzas como aquela persoa que só tivo tanta compaixón polo mundo enganado, para que este non sexa, oh gobernador, condenado, senón que teña fe, temor de Deus, coñecemento da relixión e amor á verdade. E como ela entendeu que Paulo non tiña medo ao sufrimento, senón que coa axuda divina se comportaba con coraxe, a súa fe aumentou tanto que bicou as súas cadeas. Actos de Paulo e Tecla 4:5,12

Entón veu unha voz do ceo, dicindo: Non temas, Tecla, miña fiel serva, porque estou contigo. Mira e ve o lugar que se che abre: alí estará a túa morada eterna; alí recibirás a visión beatífica. Actos de Paulo e Tecla 11:11

Así, a humildade e o temor piadoso destes grandes e excelentes homes, rexistrados nas Escrituras, mediante a obediencia, fixéronnos mellores non só a nós, senón tamén ás xeracións anteriores a nós; mesmo a cantos recibiron os seus santos oráculos con temor e verdade. 1ª Epístola de Clemente aos Corintios 9:1

Honremos os que están postos sobre nós; respectemos os anciáns que están entre nós; e instruamos os mozos na disciplina e no temor do Señor. Que a súa caridade sexa sen acepción de persoas por igual con todos os que temen relixiosamente a Deus. E especialmente que aprendan o grande poder que ten a humildade con Deus; canto vale para el unha caridade pura e santa; o excelente e grande que é o seu temor; e como salvará a todos os que se converten a el con santidade nunha mente pura. 1ª Epístola de Clemente aos Corintios 10:7,11,13

Vide, fillos, e escoitádeme, e eu ensinareivos o temor do Señor. Quen é o home que desexa a vida e ama ver bos días? Garda a túa lingua do mal e os teus beizos para que non falen engano. Arrrádate do mal e fai o ben; busca a paz e persíguea. O noso Pai todomisericorde e benevolente ten entrañas de compaixón cos que o temen; e con bondade e amor concede as súas grazas a todos os que se achegan a el cunha mente sinxela. 1ª Epístola de Clemente aos Corintios 11:2-4,9

Xa que, polo tanto, Deus ve e escoita todas as cousas, temémolo e deixemos de lado as nosas malas obras que proceden dos malos desexos, para que pola súa misericordia sexamos librados da condena vindeira. 1ª Epístola de Clemente aos Corintios 13:1

Estarás agachado do azoute da lingua; non terás medo da destrución cando veña. Rirás dos malvados e pecadores; non terás medo das bestas da terra. A besta salvaxe estará en paz contigo. 1ª Epístola de Clemente aos Corintios 23:10-11

Concede a toda alma humana que invoca o seu glorioso e santo nome, fe, temor, paz, longanimidade, paciencia, temperanza, santidade e sobriedade, a todo o que lle agrada; por medio do noso Sumo Sacerdote e Protector Xesucristo, por quen lle sexan gloria, maxestade, poder e honra, agora e para sempre. Amén. 1ª Epístola de Clemente aos Corintios 24:2

Tampouco temamos aos homes, senón máis ben a Deus. Polo tanto, se fixemos cousas tan malvadas, dixo o Señor: Aínda que vos unísedes a min no meu seo e non gardedes os meus mandamentos, eu rexeitaríavos e diríavos: Afastádevos de min; non sei de onde sodes, obradores da iniquidade. 2ª Epístola de Clemente aos Corintios 2:15

Polo tanto, irmáns, deixando voluntariamente por conciencia a nosa estadía neste mundo, fagamos a vontade daquel que nos chamou e non temamos saír deste mundo. Porque o Señor di: Seredes coma ovellas no medio dos lobos.

Pedro respondeu e dixo: E se os lobos despedazan as ovellas? Xesús díxolle a Pedro: Non deixedes que as ovellas teman os lobos despois da morte. E tampouco vós temades os que vos matan e despois diso non teñen máis que vos poidan facer; temede, senón a aquel que, despois de vós mortos, ten poder para botar tanto a alma como o corpo no inferno. Segunda Epístola de Clemente aos Corintios 3:1-2

Agora ben, os axudantes da nosa fe son o medo e a paciencia; os nosos compañeiros de loita, a longanimidade e a continencia. Epístola xeral de Bernabé 2:2

Convertámonos en espirituais, nun templo perfecto para Deus. Na medida en que estea en nós, meditemos no temor de Deus; e esforcémonos ao máximo das nosas forzas por gardar os seus mandamentos; para que poidamos alegrarnos nos seus xustos xuízos. Epístola xeral de Bernabé 3:12

E nisto falou ben, tendo en conta o mandamento. Que é, polo tanto, o que di? Que debemos aferrarnos aos que temen ao Señor; cos que meditan no mandamento da palabra que recibiron no seu corazón; cos que declaran os xustos xuízos do Señor e gardan os seus mandamentos; Epístola xeral de Bernabé 9:17

E de novo: Habitará no alto covo da rocha forte. E despois, que segue no mesmo profeta? A súa auga é fiel; veredes o rei con gloria, e a vosa alma aprenderá o temor do Señor. E que segue?—E había un río que corría á dereita, e fermosas árbores medraban xunto a el; e quen deles coma vivirá para sempre. A súa significación é esta: que baixamos á auga cheos de pecados e contaminacións; pero subimos de novo, dando froito; tendo nos nosos corazóns o medo e a esperanza que hai en Xesús, polo espírito. E quen deles coma vivirá para sempre. Epístola xeral de Bernabé 10:6,14

Non apartarás a túa man do teu fillo nin da túa filla; senón que lles ensinarás o temor do Señor desde a súa mocidade. Non cobizarás os bens do teu veciño, nin serás ladrón. Tampouco o teu corazón se unirá aos soberbios; senón que serás contado entre os xustos e os humildes. Calquera acontecemento que che aconteza, recibiráso como bo. Non serás de dobre ánimo nin de dobre lingua, porque a dobre lingua é a trampa da morte. Estarás sometido ao Señor e aos amos inferiores, como aos representantes de Deus, con temor e reverencia. Non serás amargado nos teus mandamentos con ningún dos teus servos que confían en Deus; para que non teñas medo do que está sobre ambos; porque non veu chamar a ninguén con acepción de persoas, senón a quen o Espírito preparou. Epístola xeral de Bernabé 14:12-15

Chegaron sobre nós os últimos tempos; sexamos, polo tanto, moi reverentes e temamos a longanimidade de Deus, para que non sexa para nós causa de condena. Porque ou temamos a ira vindoura, ou amemos a graza que gozamos neste momento, para que por unha destas cousas sexamos atopados en Cristo Xesús para a verdadeira vida. Epístola de Ignacio aos Efesios 3:5-6

Porque agora debo temer máis, e non escoitar aos que me queren inflar. Epístola de Ignacio aos Efesios 1:13

Mais, volvendo en min mesmo, e recordando a gloria de Gad, e cobrando coraxe, axeonlleime e comecei de novo a confesar os meus pecados como antes. O pastor de Hermas (Visións) 3:8

Primeiro de todo, cre que hai un só Deus que creou e formou todas as cousas da nada nun ser. El comprende todas as cousas, e é só inmenso, non pode ser comprendido por ninguén. Quen non pode ser definido por ningunha palabra, nin concibido pola mente. Polo tanto, cre nel; e temeo; e temendo o, absténte de todo mal. Garda estas cousas, e rexeita toda luxuria e iniquidade lonxe de ti, e vístete de xustiza, e vivirás para Deus, se gardas este mandamento. 2º Libro de Hermas (Mandamentos) 1:1-5

—Eu che ordenei —dixo el— nos meus primeiros mandamentos que gardases fe, temor e arrepentimento. —Si, señor —dixen eu—. 2º Libro de Hermas (Mandamentos) 6:1

Teme a Deus, di el, e garda os seus mandamentos. Porque se gardas os seus mandamentos, serás poderoso en toda obra, e todas as túas obras serán excelentes. Porque temendo a Deus, farás todo ben. Este é o medo co que debes ser afectado para que poidas ser salvo. Pero non temas ao demo: porque se temes ao Señor, terás dominio sobre el; porque non hai poder nel. Agora ben, se non hai poder nel, entón tampouco hai que temer. Pero aquel en quen hai un poder excelente, é de ser temido: porque todo aquel que ten poder, é de ser temido. Pero o que non ten poder é desprezado por todos. Teme as obras do demo, porque son malas. Porque temendo ao Señor, temerás e non farás as obras do demo, pero gardaraste delas. Polo tanto, hai un dobre medo: se non queres facer o mal, teme ao Señor e non o farás. Pero se queres facer o ben, o medo ao Señor é forte, e grande e glorioso. Polo tanto, teme a Deus e vivirás; e quen o teme e garda os seus mandamentos, a súa vida está co Señor. Mais os que non os gardan, tampouco teñen vida. 2º Libro de Hermas (Mandamentos) 7:1-6

Non te absteñas de ningunha boa obra, senón fainas. Escoita —dixo el— cal é a virtude desas boas obras que debes facer para ser salvo. O primeiro de todo é a fe; o temor do Señor; a caridade; a concordia; a equidade; a verdade; a paciencia; a castidade. 2º Libro de Hermas (Mandamentos) 8:8

Mais aqueles que teñen temor do Señor e buscan a verdade concernente a Deus, tendo todos os seus pensamentos para o Señor, comprenden todo o que se lles di e o entenden de inmediato, porque teñen o temor do Señor dentro deles. 2º Libro de Hermas (Mandamentos) 10:13

Polo tanto, quen se afaste de todos os malos desexos, vivirá para Deus; pero os que se someten a eles morrerán para sempre. Porque esta mala cobiza é mortal. Polo tanto, vístete do desexo da xustiza e, estando armado co temor do Señor, resiste toda cobiza malvada. Porque este medo habita nos bos desexos; e cando a cobiza malvada te vexa armado co temor do Señor e resistíndoo, fuxirá lonxe de ti e non aparecerá ante ti, senón que temerás a túa armadura. E terás a vitoria e serás coroado por ela; e alcanzarás ese desexo que é bo; e darás a vitoria que obtiveches a Deus e serviráslle facendo o que ti mesmo farías. Porque se serves os bos desexos e estás suxeito a eles, poderás obter o dominio sobre as túas malvadas cobizas; e elas estarán suxeitas a ti como queiras. E eu dixen: Señor, quero saber como servir ese desexo que é bo? Escoitade —di el—, temede a Deus, confiade nel, amade a verdade e a xustiza e facede o ben. 2º Libro de Hermas (Mandamentos) 12:6-10

E volvédevos ao Señor, o voso Deus, e abandonade o demo e os seus praceres, porque son malos, amargos e impuros. E non temades o demo, porque non ten poder sobre vós. Porque eu estou convosco, o mensaxeiro do arrepentimento, que teño o dominio sobre el. O demo, en verdade, asusta aos homes; pero o seu terror é van. Polo tanto, non o temades, e fuxirá de vós. Porque se lle resistides, fuxirá confundido de vós. Pero os que non están cheos na fe, temen o demo, coma se tivese un gran poder. Porque o demo proba os servos de Deus e, se os atopa baleiros, destrúeos. Pero eu, o mensaxeiro do arrepentimento, dígovos: non temades o demo, porque son enviado a vós, para estar convosco, cantos se arrepintan de todo corazón, e para que vos confirme na fe. Non teñades medo, pois, nin na máis pequena das súas ameazas, porque non teñen forza, coma os nervios dun morto. Pero escoitádeme, e temede o Señor Todopoderoso, que é capaz de salvarvos e destruírvos; e gardade os seus mandamentos, para que vivades para Deus. 2º Libro de Hermas (Mandamentos) 12:22-23,27,30,33

Mais o que fagades polo nome do Señor, atoparedeso na vosa cidade, e teredes alegría sen tristeza nin medo. Polo tanto, non cobicedes as riquezas dos pagáns; porque son destrutivas para os servos de Deus. 3º Libro de Hermas (Similitudes) 1:9

Mais confía no Señor, porque se fas estas cousas, e o temes, e te abstés de toda obra mala, vivirás para Deus. 3º Libro de Hermas (Similitudes) 5:6

Díxenlle: Señor, prégoche que me mostres aínda unha cousa. Que preguntas, dixo el? Díxenlle: Son atormentados os que se afastan do temor de Deus durante o mesmo tempo en que gozaban dos seus falsos deleites e praceres? Respondeume: Son atormentados durante o mesmo tempo. 3º Libro de Hermas (Similitudes) 6:28

Eu díxenlle: Señor, espero que todos, cando escoiten estas cousas, se arrepintan. Porque confío en que todo aquel que recoñeza os seus crimes e adopte o temor do Señor, volverá ao arrepentimento. 3º Libro de Hermas (Similitudes) 8:81

Mais agora estás iluminado polo anxo, pero polo mesmo Espírito. Pero debes considerar todas as cousas con dilixencia; porque por iso son enviado á túa casa por ese venerable mensaxeiro, para que cando teñas visto todas as cousas con forza, non teñas medo como antes. 3º Libro de Hermas (Similitudes) 9:4

Mais aqueles que tiveron medo e dúbidas, e deliberaron consigo mesmos se debían confesar ou negar a Cristo, e aínda así sufriron, os seus froitos son menores, porque este pensamento veu aos seus corazóns. 3º Libro de Hermas (Similitudes) 9:237

Sabe e ve que o día en que me entregaches a Xesús, tiven piedade de min mesmo e, lavándome as mans, testemuñei que era inocente sobre aquel que resucitou da tumba despois de tres días e que cumpriu o teu propósito nel, porque desexabas que estivese asociado contigo na súa crucifixión. Pero agora aprendo polos verdugos e polos soldados que vixiaban o seu sepulcro que resucitou de entre os mortos. E confirmei especialmente o que me dixeron, que apareceu corporalmente en Galilea, coa mesma forma, e coa mesma voz, e coa mesma doutrina, e cos discípulos sensatos, sen cambiar en nada, senón predicando con valentía a súa resurrección e un reino eterno. Carta de Pilato a Herodes

Libros esquecidos do Edén

Fortalece o teu corazón e non teñas medo. Esta escuridade non é un castigo. Mais, oh Adán, eu fixen o día e coloquei o sol nel para que dea luz; para que ti e os teus fillos fagades o voso traballo. 1º Libro de Adán e Eva 13:12

E cando viron que a luz volvía a eles, contiveron o medo e fortaleceron os seus corazóns. Por moito que estivese no xardín e escoitase a voz de Deus e o son que facía no xardín, e o temese, Adán nunca viu a brillante luz do sol, nin a súa calor abrasadora tocou o seu corpo. 1º Libro de Adán e Eva 16:2,7

"Mais agora fortalece o teu corazón e non temas. Eu estou contigo ata o fin dos días que teño determinado para ti." 1º Libro de Adán e Eva 19:6

Pero Deus díxolles a Adán e Eva: "De agora en diante non temades, non deixarei que se achegue a vós; boteino lonxe de vós, deste monte; nin deixarei nel nada que vos faga dano". 1º Libro de Adán e Eva 20:2

E Adán díxolle a Deus: «Mentres estaba no xardín non coñecía nin calor, nin languidez, nin movemento, nin tremores, nin medo; pero agora, desde que cheguei a esta terra, toda esta aflición veu sobre min». Entón Deus díxolle de novo a Adán: «Porque soportaches medo e tremores nesta terra, languidez e sufrimento pisando e camiñando, subindo por esta montaña e morrendo por ela, tomarei todo isto sobre min para salvarte». 1º Libro de Adán e Eva 22:3,6

Apenas Adán dixo isto, apareceulle un anxo de Deus na cova e díxolle: «Oh, Adán, non temas. Este é Satán e as súas hostes; desexa enganarte como te enganou ao principio. Por primeira vez, estaba agochado na serpe; pero esta vez veu a ti na semellanza dun anxo de luz; para que, cando o adorases, te poida engaiolar na propia presenza de Deus». Entón o anxo afastou a Satán e as súas hostes de Adán e Eva, e díxolles: «Non temas; Deus, que vos creou, fortaleceravos». 1º Libro de Adán e Eva 27:12,15

Isto fixo Deus na súa sabedoría, para que estas varas de ouro, estando con Adán na cova, brillasen con luz na noite que o rodeaba e puxesen fin ao seu medo á escuridade. 1º Libro de Adán e Eva 29:7

Entón a Palabra de Deus chegou a Adán e díxolle: "Oh, Adán, por que non tiveste este medo, nin este xaxún, nin esta preocupación antes disto? E por que non tiveste este medo antes de transgredir? 1º Libro de Adán e Eva 40:1

Mais, oh Adán, non temas, nin digas no teu corazón que estendín esta rocha como un toldo sobre ti, para atormentarte con ela. 1º Libro de Adán e Eva 49:5

E Deus ordenou aos seus anxos que acompañasen a Adán e Eva á cova con alegría, en lugar do medo que os apoderara. 1º Libro de Adán e Eva 56:10

Entón chegou a Palabra de Deus a Adán e Eva, que os levantou do seu sufrimento, e Deus díxolle a Adán: "Sé forte e non teñas medo daquel que acaba de vir a ti". 1º Libro de Adán e Eva 59:4

Mira, entón, oh Adán, e considérao atado na túa presenza, no aire, incapaz de fuxir! Polo tanto, dígoche, non lle teñas medo; de agora en diante ten coidado e gardate del, en calquera cousa que che faga. 2º Libro de Adán e Eva 4:5

Non teñas medo, fillo meu; non hai ningunha deshonra niso. Desexo que te cases, por medo a que o inimigo te venza. 2º Libro de Adán e Eva 7:3

Mais agora, oh Seth, fillo meu, colócate á fronte do teu pobo; apástaos e vixíaos no temor de Deus; e guíaos polo bo camiño, ordénalles que xexuen por Deus; e failles entender que non deben escoitar a Satán, para que non os destrúa. 2º Libro de Adán e Eva 8:14

Entón Set xexuaba a miúdo cada corenta días, como tamén os seus fillos máis vellos. Porque a familia de Set cheiraba o cheiro das árbores do xardín, cando o vento sopraba por alí. Eran felices, inocentes, sen medo repentino, non había celos, nin malas accións, nin odio entre eles. Non había paixón animal; de ningunha boca entre eles saían palabras sucias nin maldicións; nin consellos malvados nin fraudes. Porque os homes daquela época nunca xuraban, senón que en circunstancias difíciles, cando os homes debían xurar, xuraban polo sangue de Abel o xusto. 2º Libro de Adán e Eva 11:11-12

Enoc díxolles tamén: "Vixiade as vosas almas e aferrádevos ao voso temor de Deus e ao voso servizo a El, e adóradeo con fe recta e sérveo con xustiza, inocencia e xuízo, con arrepentimento e tamén con pureza". 2º Libro de Adán e Eva 22:7

Ten coraxe, Enoc, non temas; o Deus eterno enviounos a ti, e velaquí! hoxe subirás connosco ao ceo, e contarás aos teus fillos e a toda a túa familia todo o que farán sen ti na terra, na túa casa, e que ninguén te busque ata que o Señor te volva a eles. Segredos de Enoc 1:10

Escoitádeme, fillos meus, non sei onde vou, nin o que me vai acontecer; agora, polo tanto, fillos meus, dígovos: non vos afastedes de Deus diante do van, que non fixo o ceo e a terra, porque estes perecerán e os que os adoran, e que o Señor vos dea confianza no seu temor. E agora, fillos meus, que ninguén pense en buscarme, ata que o Señor me devolva a vós. Segredos de Enoc 2:1

"Ten coraxe, Enoc, non temas", e mostroume o Señor de lonxe, sentado no seu trono altísimo. Pois que hai no décimo ceo, xa que o Señor habita aquí? Segredos de Enoc 20:2

E o Señor enviou a un dos seus gloriosos, o arcanxo Gabriel, e díxome: "Ten coraxe, Enoc, non temas, levántate ante a face do Señor pola eternidade, levántate, ven comigo. Segredos de Enoc 21:4

Ten coraxe, Enoc, non temas, levántate e preséntate diante da miña cara pola eternidade. Segredos de Enoc 22:5

Así como un ano é máis honorable que outro, así un home é máis honorable que outro, algúns polas grandes posesións, outros pola sabedoría do corazón, outros polo intelecto particular, outros pola astucia, un polo silencio dos beizos, outro pola limpeza, un pola forza, outro pola beleza, un pola xuventude, outro polo enxeño agudo, un pola forma do corpo, outro pola sensibilidade, que se escoite en todas partes, pero non hai ninguén mellor que o que teme a Deus, será máis glorioso no tempo vindouro. Segredos de Enoc 43:2

Así vos dou a coñecer, fillos meus, e distribúo os libros aos vosos fillos, a todas as vosas xeracións, e entre as nacións que teñan o sentido común de temer a Deus, que os reciban, e que cheguen a amalos máis que a calquera alimento ou doces terreais, e que os lean e se dediquen a eles. E aqueles que non entenden ao Señor, que non temen a Deus, que non aceptan, senón que os rexeitan, que non os reciben (véxase os libros), un xuízo terrible agárdalles. Segredos de Enoc 48:5-6

Porque a miña esperanza está no Señor, e non temerei, e porque o Señor é a miña salvación, non temerei. Odas de Salomón 5:9

E volvínme poderoso na verdade e santo pola túa xustiza; e todos os meus adversarios tiveron medo de min. Odas de Salomón 25:10

E os que anden por elas sen mancha non terán medo. Odas de Salomón 39:5

E tamén nas nosas mans ordena expresamente que se fixe o símbolo, mostrando claramente que debemos realizar cada acto con xustiza, lembrando a nosa propia creación e, sobre todo, o temor de Deus. Carta de Aristeas 6:48

E el respondeu: «Se un home mantén unha xusta conduta con todos, sempre actuará correctamente en cada ocasión, lembrando que cada pensamento é coñecido por Deus. Se tomas o temor de Deus como punto de partida, nunca perderás a meta». Carta de Aristeas 7:35

E dixo: «Se tes unha firme comprensión da idea de que todos os homes están designados por Deus para compartir o maior mal, así como o maior ben, xa que é imposible que un que é home estea exento destes. Pero Deus a quen sempre debemos orar, inspíranos con coraxe para perseverar». Entón preguntoulle ao home: «Cal é o verdadeiro obxectivo da coraxe?». E el respondeu: «Se se leva a cabo un plan correcto na hora do perigo de acordo coa intención orixinal. Porque todas as cousas son realizadas por Deus para a túa vantaxe, oh rei, xa que o teu propósito é bo». Carta de Aristeas 7:49,51-52

E el respondeu: «Se mostras bondade con todos os homes e gañas a súa amizade, non tes que temer a ninguén. Ser popular con todos os homes é o mellor dos bos agasallos que se poden recibir de Deus! Carta de Aristeas 8:32

E despois de lle conceder os mesmos eloxios que aos demais, o rei preguntoulle a outro, como podía acadar a liberdade do medo? E el respondeu: "Cando a mente é consciente de que non fixo ningún mal, e cando Deus a dirixe a todos os nobres consellos". Carta de Aristeas 9:13-14

O rei aclamou en voz alta a resposta e logo, mirando ao seguinte home, dixo: "A quen deberiamos nomear como oficiais sobre as forzas?". E explicou: "Aqueles que sobresaen en coraxe e xustiza e aqueles que están máis preocupados pola seguridade dos seus homes que por obter unha vitoria arriscando as súas vidas por temeridade. Pois así como Deus actúa ben con todos os homes, tamén vós, imitando a El, sodes o benfeitor de todos os vosos súbditos". Carta de Aristeas 10:9-10

Pois a admiración que sentían pola súa coraxe e resistencia, non só polo mundo en xeral, senón tamén polos seus propios verdugos, converteunos nos autores da caída da tiranía baixo a que se atopaba a nosa nación, derrotando o tirano coa súa resistencia, de xeito que a través deles o seu país foi purificado. Agora a sabedoría manifléstase baixo as formas do xuízo e da xustiza, da coraxe e da temperanza. Cuarto Libro dos Macabeos 1:9,16

Tampouco mancharás a boca pura da miña vellez e a miña constancia vital na Lei. Os meus pais recibiránme limpo, sen medo dos teus tormentos ata a morte. Cuarto Libro dos Macabeos 2:57

Entón, en parte por compaixón pola súa vellez, en parte por simpatía polo seu amigo e en parte por admiración pola súa coraxe, algúns dos cortesáns do rei foron a el e dixéronlle: Cuarto Libro dos Macabeos 3:8

Pero eles, ao escoitar as súas persuasións e ver as súas terribles máquinas, non só non mostraron medo, senón que dispuxeron a súa filosofía en oposición ao tirano e, coa súa recta Razón, humillaron a súa tiranía. Cuarto Libro dos Macabeos 4:30

Mais eles enfurecéronse moito polas palabras atrevidas do home, e dislocáronlle as mans e os pés coas súas máquinas dislocadoras, e arrincaronlle os membros das súas cavidades, e desenroscáronos; e enroscáronlle os dedos, e os brazos, e as pernas, e as articulacións dos cóbados. Cuarto Libro dos Macabeos 5:31

E todos e cada un deles xuntos, mirándose uns aos outros con luz e moita coraxe, dixeron: Con todo o corazón consagrarémonos a Deus, que nos deu as nosas almas, e prestemos os nosos corpos para o cumprimento da Lei. Non lle teñamos medo a quen pensa que mata; porque unha gran loita e perigo para a alma agarda no tormento eterno a aqueles que transgreden a ordenanza de Deus. Cuarto Libro dos Macabeos 6:26-27

Mais, de todas as nais, ela dos sete fillos abundou en amor máis que as demais, xa que, tendo sentido en sete partos tenrura maternal polo froito do seu ventre, e sendo obrigada por mor das moitas dores nas que deu a luz a cada un a un afecto íntimo, ela, con todo, polo temor de Deus, rexeitou a seguridade presente dos seus fillos. Tampouco choraches cando viches os ollos de cada un en medio dos tormentos mirando con audacia a mesma angustia, e viches nas súas fosas nasais trémulas os signos da morte que se aproximaba. Porque ela viu na súa propia mente, igual que o foran astutos defensores nunha cámara do consello, a natureza e a paternidade, e o amor maternal, e os seus fillos no tormento, e foi coma se ela, a nai, tendo a elección entre dous votos no caso dos seus fillos, un pola súa morte e outro para salvalos con vida, entón non considerou a salvación dos seus sete fillos por un curto tempo, senón que, como unha verdadeira filla de Abraham, lembrou a súa coraxe temeraria de Deus. Cuarto Libro dos Macabeos 7:5,14,20

Mais a santa e temente a Deus nai non chorou con esta lamentación por ningún deles, nin lle suplicou a ningún que escapara da morte, nin se lamentou por eles como por homes moribundos; senón que, coma se tivese unha alma de diamante e estivese a traer ao mundo o número dos seus fillos, por segunda vez, á vida inmortal, suplicoulles e imploroulles que morresen pola relixión. Cuarto Libro dos Macabeos 7:34

Fillo meu! apega aos homes sabios que temen a Deus e sé coma eles, e non te achegues aos ignorantes, para que non te fagas coma el e aprendas os seus camiños. Fillo meu! Un home que teme a Deus, témeo e hónrao. Fillo meu! Non teñas medo do teu Señor que te creou, para que non che calle. Fillo meu! Para o home que non ten descanso, a súa morte sería mellor que a súa vida; e o son do pranto é mellor que o son do canto; porque a tristeza e o pranto, se hai medo a Deus neles, son mellores que o son do canto e a alegría. Historia de Ahicar 2:14,20,34,48

E o faraón quedou perplexo pola liberdade da súa lingua e a súa ousadía ao responder. Entón o faraón levantouse do seu trono e presentouse diante de Haiqâr, e díxolle: "Dime agora, para que poida ver a quen se asemella o teu señor, o rei, e os seus nobres, a quen se asemellan". Historia de Ahikar 5:49

Polo tanto, fillos meus, non vos preocupedes pola beleza das mulleres, nin vos preocupedes polos seus asuntos; senón que andade con sinceridade de corazón no temor do Señor, e traballade en boas obras, no estudo e nos vosos rabaños, ata que o Señor vos dea unha esposa, á que El queira, para que non sufrades como eu. Testamento de Rubén 2:1

Dous anos, polo tanto, aflixín a miña alma con xaxún no temor do Señor, e aprendín que a liberación da envexa vén polo temor de Deus. Testamento de Simeón 1:18

E agora, fillos meus, ordénovos: Temede o Señor, o voso Deus, con todo o voso corazón e andade con simplicidade segundo toda a súa lei. Adquiride sabedoría no temor de Deus con dilixencia; porque aínda que haxa un conduto ao cativerio, e cidades e terras sexan destruídas, e ouro e prata e toda posesión pereza, a sabedoría dos sabios nada pode quitar, agás a cegueira da impiedade e a insensibilidade que vén do pecado. Testamento de Leví 4:1,8

E o medo caeu sobre eles, e deixaron de guerrear contra nós. Tiña eu vinte anos cando aconteceu esta guerra. E os cananeos temíanme a min e aos meus irmáns. Testamento de Xudá 1:23,51

Se bebedes viño con alegría, sede modestos no temor de Deus. Porque se na vosa alegría o temor de Deus desaparece, entón xorde a embriaguez e a desvergoña entra furtivamente. Testamento de Xudá 3:25-26

Mais temede o Señor, o noso Deus, con todas as vosas forzas, todos os días da vosa vida. Testamento de Zebulón 2:40

E agora, temede ao Señor, fillos meus, e gardadevos de Satán e dos seus espíritos. Testamento de Dan 2:14

Así que, fillos meus, fagades todas as vosas obras con orde, con boa intención e no temor de Deus; e non fagades nada desordenado, con desprezo nin fóra de tempo. Testamento de Neftalí 1:21

Se facedes o ben, fillos meus, tanto homes como anxos vos bendicirán; e Deus será glorificado entre os xentís por medio de vós, e o demo fuxirá de vós, e as bestas salvaxes terán medo, e o Señor amarate, e os anxos uniranse a vós. Testamento de Naftalí 2:26

Non fala contra un home santo, porque o temor de Deus vence o odio. Pois temendo ofender ao Señor, non fará mal a ninguén, nin sequera co pensamento. Testamento de Gad 1:29-30

Porque o Señor non abandona os que o temen, nin na escuridade, nin nas cadeas, nin nas tribulacións, nin nas necesidades. Porque Deus non se avergoña como un home, nin se teme como un fillo do home, nin se debilita nin se asusta como un nado na terra. Testamento de Xosé 1:21-22

Os meus irmáns sabían canto me amaba o meu pai, e con todo eu non me enxalcei na miña mente: aínda que era neno, tiña o temor de Deus no meu corazón; porque sabía que todas as cousas pasarían. E non me erguín contra eles con mala intención, senón que honrei aos meus irmáns; e por respecto a eles, mesmo cando me estaban vendendo, abstivenme de dicirlles aos ismaelitas que eu era fillo de Xacob, un grande e poderoso. Vós tamén, fillos meus, tede o temor de Deus en todas as vosas obras diante dos vosos ollos, e honrade aos vosos irmáns. Testamento de Xosé 2:5-7

Temede ao Señor e amade ao voso veciño; e aínda que os espíritos de Beliar vos reclamen para aflixirvos con todo tipo de mal, non terán dominio sobre vós, como non tiveron sobre o meu irmán Xosé. Cantos homes quixeron matalo, e Deus o protexeu! Porque o que teme a Deus e ama ao seu veciño non pode ser ferido polo espírito de Beliar, estando protexido polo medo de Deus. Testamento de Benxamín 1:14-16